


MILAN SE OSVETIO LIVERPULU

SEDMA TITULA EVROPSKOG PRVAKA ZA ITALIJANE



Dva gola za pehar: Pipo Inzaghi strijelac oba pogotka za Milan

Srećković

Milan 2
Liverpool 1

45. Inzagi 1:0

82. Inzagi 2:0

89. Kajt 2:1

Strane 10-11.




SUSRET U ATINI: Berlusconi i Dejan Savićević uoči jučerašnje utakmice

Supermarketi u
Herceg-Novom
i Tivtu

Novito

Kupujte maštovito!



Vrijeme je za uživanje.

Uživajte na Internetu koliko želite, ne razmišljajući o preostalom vremenu.

Postpaid dial-up paket Net300+ po cijeni od 3,42* eur/mjesečno uključuje 300 minuta, a preostalo Internet vrijeme koristite sa 25% popusta. Internet konekcija se uspostavlja preko broja 9803, koristeći username: net1 i password: net1. Informišite se besplatnim pozivom na 0800 80000 ili dolaskom u najbliži T-Centar. Sa Net300+ paketom, kad vam bude potrebno, vrijeme će biti na vašoj strani.

* Cijena ne uključuje POF.

T - Com.
Sve u mojoj kući.
www.t-com-cg.com

Net300+
25% popusta
na dodatne
minute.

UKOLIKO ZETA OSVOJI TITULU, PRESUDAN FAKTOR BIĆE POBJEDE NA DOMAČEM TERENU

Trešnjica neosvojiva

Najbliži osvajaju boda bili Petrovac i Grbalj u prvom, te Mogren i Berane u drugom dijelu sezone

GOLUBOVCI – Podatak koji će sigurno dugo ostati upamćen u analima crnogorskog fudbala. U prvoj godini od sticanja nezavisnosti, samim tim i osnivanja Prve crnogorske lige fudbaleri Zete napravili su uspjeh koji nije baš karakterističan za klubove sa ovih prostora.

Svi 16 mečeva koje su izabranici Dejana Vukovića igrali na svojoj Trešnjici riješili su u svoju korist. Gostima nije uspelo čak ni kod da odnesu iz Golubovaca. Ostaje samo gorak ukus što nemaju pobedu protiv najvećeg rivala (Budućnost je u Kupu pregićena sa 3:0, ali prvenstvo je druga priča...) Jedino je Budućnost odnijela bodove, ali poslije odluka donesenih za zelenim stolom. Poznat je slučaj od 3. septembra prošle godine kada utakmica nije odigrana, a registrisana je službenim rezultatom od 3:0 u korist Budućnosti.

Sve je počelo sada već davnog 19. avgusta 2006. godine utakmicom protiv Jedinstva. Poslije Bjelopljaca na red je došao Petrovac, koji je u jesenjem dijelu sezone bio najblizi da osvoji makar gol na terenu Zete. Ipak gol Marka Četkovića u drugom minuti sudjelske nadoknade možda je i nastupilo ono o čemu se sada naširoko piše. Redali su se zatim "gubitnici" Mogren, Sutjeska, Kom i Rudar da bi nove polemike u domaćoj javnosti otvorile meč pro-

tiv Grblija koji su Golubovičani riješili u svoju korist golom najboljeg strijelca Žarka Koraća iz sumnjičivo dosudnenog jedanaesterceta. U tom su kasnije redom relativno lako Mladost, Dečić, Jedinstvo, Petrovac, Mogren i na kraju Sutjeska...

Pobjedom protiv Rudara na gostovanju brzo je zaboravljen i zaljećen teško izvođenom pobjedom protiv Berane na Trešnjici (Ivan



Navikli na radovanje: Fudbaleri Zete nakon poslednjeg trijumfa na Trešnjici protiv Sutjeske

opomenu i put u svačionicu.

Pobjedom protiv Dečića završen je jesenji ciklus, da bi proljeće počelo upravo onako kako su najvjernije pristalice ovog kluba prizeljkivale.

Poraz od Petrovca na gostovanju brzo je zaboravljen i zaljećen teško izvođenom pobjedom protiv Berane na Trešnjici (Ivan

Knežević) riješio meč sa dva gola za pet minuta, iako su Beranci imali prednost sve do 80. minuta). Padali su kasnije redom relativno lako Mladost, Dečić, Jedinstvo, Petrovac, Mogren i na kraju Sutjeska...

Cesto su fudbaleri Zete isticali u najavama pred mečeve, posebno na Trešnjici, da se teško snalaze pro-

tiv tlv. bunkera, ali se po prilozu imali ne bi moglo zaključiti. Imali su uvijek neko novo rješenje za otključavanje svih gostujućih brava i sigurno da je i to jedan od razloga zbog čega se Zeta kolo prije kraja premijernog šampionata nalazi na čelnoj poziciji prvoligaškog karavana sa namjerom da tu i "ljetuje"...

M. A.

MLADI ŠTOPER RUDARA MIJUŠKO BOJOVIĆ PRED UTAKMICU SA SUTJESKOM PORUČUJE:

Pobjednički ritam do finala

PLJEVLJA – Jedan od najmladih fudbaleru Rudara Mijuško Bojović, rođen 1988. godine, već je obezbjedio mjesto u prvoj postavi pljevaljskog prvoligaša. Poslije duže pauze zbog upale pluća, odigrao je cetiri utakmice uzastopno i bio među najboljim igračima.

- Zadovoljan sam svojom i igrom mojih saigrača. Očekujem da će mi trener Mirko Marić ukazati povjerenje i na posljednjoj utakmici protiv Sutjeske u Nikšiću i u finalu Kupa Crne Gore. Nadam se da igrom nijesam razočarao, mada postoji jaka konkurenca među štoperima - kaže Bojović.

Da li je protiv Kome bila jedna od najboljih igara Rudara?

- Što se mene tiče, najbolja je bila revanš utakmica polufinala Kupa protiv Grblija na stadionu pod Golubinjom, koja je završena bez golova. A kada je klub pitanju, najbolje smo igrali protiv Kome, koga smo na domaćem terenu pobijedili 3 : 0. Vjerovatno, u posljednjem deset godina nijesmo tako dobro igrali na stadionu pod Golubinjom.

Da li forma je igrača u usponu?

- Posljede poraza u prvenstvenoj utakmici protiv Grblija 2 : 0 na stadionu pod Golubinjom, brzo smo se povratili. Ostvarili smo tri uzastopne pobjede



Dobra uvertira za finale pod Goricom: Vuković i Reljić u duelu sa Ljumićem

u prvenstvu i plasirali se u finale Kupa. Mislim da ćemo nastaviti u istom ritmu i da neće biti neprijateljih iznenadenja.

Kakva je atmosfera?

- Atmosfera je izuzetno dobra, a

Igračemo isto na pobedu, kao i 30. maja u finalu Kupa Crne Gore.

Najveća želja svih igrača Rudara je finale Kupa?

- To je dogadjaj za istoriju. Sve naše ambicije su podređene finalu Kupa Crne Gore i osvajanju pehar FSCG. Možda smo zato malo i zapostavili prvenstvo i trenutno smo četvrti na tabeli. To je, prije svega, posljedica lošeg starta.

Može li Rudar da bude pobjednik Kupa?

- Mislim da možemo da pobijedimo Sutjesku. Daćemo sve od sebe da tako i bude. To bi bio jedan od najvećih uspjeh pljevaljskog fudbala. Svijsni smo svi da možemo samo da dobijemo.

Sutjeska je ipak kvalitetan protivnik?

- Nikšićani imaju najmlađu ekipu u Prvoj ligi. Sigurno će i oni pokušati da osvoje pehar, ali iškustvo je na strani Rudara. I oni su željni da osvoje Kup, ali mi još više. Mislim da ćemo mi na kraju slaviti, pehar će doći u vitrine Rudara, koji će izlaskom u Evropu ostvariti svoj najveći uspjeh. Nadam se da ćemo i mi mladi igrači dati maksimalan doprinos tome - rekaо je na kraju štoper Rudara, Mijuško Bojović.

M. JELIĆ

GOLMAN RUDARA SRĐAN BLAŽIĆ PUN UTISAKA NAKON DVODNEVNE PROBE U GRČKOM AEK-U

Kao da je došao Bufon

Konačan dogovor mora da ovjeri predsjednik atinskog kluba Nikolaidis



da budemo u kontaktu.

**Zbog čega sve onda nije zav-
ršeno juče?**

- Nažalost, do konačnog dogovora nije došlo jer predsjednik Nikolaidis nije bio u zemlji. Bez nje-
govog odobrenja ne smije se sklopiti ni jedan transfer u klubu. Tu je

onda i drugi problem. Oni u ekipi trenutno imaju pet stranaca, koji nisu iz zemalja Evropske unije, tako da moraju i to da riješe. Siguran sam da bih se izborio za mjesto u timu.

Prvi golman Stefano Sorentino napušta klub i želi da se vrati u Italiju, dok je rezervni čuvare Janis Arabazis po završetku napustio klub.

Crnogorski golman privukao je i veliku pažnju grčkih medija. Svi dnevni sportski listovi posvetili su mu naslovne strane sa naslovima: "Stiže div iz Crne Gore", "Cudo od golmana"...

- Ja sam na drugom treningu bio

šokiran. Bilo je preko 20 novinara, snimatelja... Svi su mu dali veliki pub-
licitet. Oni, nakon osvajanja Evropskog prvenstva 2004. godine, žive za fud-
bal. Reklami su mi da je na svakom treningu prisutno po nekoliko stotina navijača.

Osećaj koji se teško zaboravlja – pre-
nije o svoje utiske Blažić. N.P.

MIODRAG RADULOVIĆ OBJAVIO SPISAK IGRAČA ZA MEĆEVE SA SRBIJOM Sada počinjemo ozbiljno

U utakmicama sa komšijama provjerićemo gdje smo u ovom trenutku

PODGORICA – Miodrag Radu-
lović, selektor omladinske repre-
zentacije objavio je spisak igrača na
koje može da računa na utakmicama
protiv Srbije 19. i 31. maja. Na spisku
nema igrača iz Crvene zvezde i OFK
Beograda koji zbog obaveza u svo-
jim klubovima (igraju na turnirima u
Francuskoj i Italiji) neće

moći da se odazovu Raduloviću. U Plevljima
na prvoj utakmici, i a dva
dana kasnije u Sevojnu
reprezentaciju neće moći
da pomognu ni kapiten Ajntraht Damir Agović,
kome je klub stopirao
dolazak na prijateljske utakmice.

- Bićemo oslabljeni ali i selekcija

Srbije. Ni oni neće moći da raču-
nu na svoje najbolje igrače zbog sličnih

stvari. Pozvao sam igrače koji su man-
je-više bili tu na svim okupljanjima.

Oni moraju da shvate da ove više

ne postoje "lake" utakmice. Mi sada

treba da vidimo gdje smo u ovom

trenutku u odnosu na jednu

reprezentaciju koja je među pet

najboljih reprezentacija u Evropi. Da

pogledimo šta smo to uradili za ova

četiri mjeseca – kazao je Radulović

pri povratku iz Orašja, gdje je sa svo-
jim pomoćnikom Zoranom Perov-

ićem posmatrao prijateljsku utakmici-
ju između Hrvatske i Bosne i Her-
cegovine.

**Novačnija je ipak Grdinić iz Br-
skova?**

- To je igrač koji se nametnuo
stručnom štabu u drugom dijelu sezone.
On je i ranije bio na širem spisku
reprezentacije, ali posljednja
kontrolna utakmica gdje smo igrali protiv Sjeverne
regije doveo ga je do reprezentacije. On je, inače,
mladi godinu dana od svojih vršnjaka (1990. godište)
ali mislimo da može biti
jako koristan u napadu.

**Biće ovo prvi ozbiljniji ispit za
ovu generaciju...**

- Srbija neće biti kompletna ali i
pored te činjenice oni imaju jako
kvalitetnu selekciju. Znam da će u
oba meča slično, kao i mi, biti lišeni
usluga igrača koji nastupaju za Zvezdu i OFK Beograd. Ne znam ni da li će
imigrati Reljić koji je prošlog vikend-
a da dolazi za Zvezdu, te Gulan koga
želi i mlađa reprezentacija. Nemamo
mnogo informacija o njima ali to ne
bi trebalo da nam predstavlja veći
problem. Kroz reprezentaciju je prošlo
već skoro 50 igrača tako da se kons-
titut nazire i ovi što su trenutno u selek-

ciji oni moraju da dokazu da su spremni
da se nose sa svim iskušenjima.

Radulović je "snimio" reprezentaci-
ju Hrvatske, rivala Crnoj Gori u kvali-
fikacijama za EP sredinom novembra
u Italiji.

- Radi se o dobroj selekciji. Bez
sumnje. Izgubili su od Bosanac 1:0
ali mogu slobodno da kažem da su
bili bolji. Da su imali igru. Po infor-
macijama koja sam dobio nijesu ni
nastupili u naijačem sastavu. Njihova
omladinska selekcija trenutno igra
kvalifikacioni turnir za U19, a tri igrača
iz ove postave nastupaju za godinu
dana stariju selekciju. Uz to imaju
igrače koji igraju u Salzburgu i Stuttgartu.

Bez obzira na neigranje nekoliko
reprezentativaca, pokazali su da su
ugrani. Taktički potkovani ali, nar-
avno, ne i nepodjedivi.

Da li već raznisljate o Hrvatima?

- Ima vremena da se spremimo za
naj. Do turnira je šest mjeseci, tako
da treba prvo da pogledamo naše
dvorište". Da se prvo mi uigramo,

složimo neke kockice u našoj
reprezentaciji. Moramo da smo svjet-
li jedne činjenice: nama predstoji još

mnogo posla. Ako sve bude kako treba
da trebalo da nam predstavlja veći
problem. Kroz reprezentaciju je prošlo
već skoro 50 igrača tako da se kons-

titut nazire i ovi što su trenutno u selek-

IGRAČI GOLMANI:

Vlado Giljen (Sutjeska)
Bojan Zogović (Berane)

ODBRAНА:

Mihailo Petrović (Budućnost)
Gjoko Žižić (Crvena stijena)
Nikola Celebić (Sopot)
Mirko Durutović (Sutjeska)
Petar Perošević (Sutjeska)
Darko Bulatović (Sutjeska)
Vladan Peličić (Zeta)

VEZNI RED:

Dino Bećirović (Jedinstvo)
Demir Kajević (Ibar)
Veselin Kaluderović (Budućnost)
Boris Popović (Budućnost)
Ivan Novović (Crvena stijena)
Vladimir Savićević (Mladost)
Zarija Peličić (Zeta)

NAPAD:

Petar Vukotić (Jedinstvo)
Vladan Radunović (Budućnost)
Ivan Vušović (Hajduk Beograd)
Bojan Grdić (Brškovo)



Šćepanović prelazi u Zetu

GOLUBOVCI – Kako ARENA ne-
vanično saznaje, Marko Šćepanović,
lucidni napadač Mladosti i po ocjena-
ma izvještaja našeg lista, najbolji igrač
domaćeg šampionata, na pragu je
prelaska u Zetu. Nekadašnji igrač Iske,
Budućnosti, Grblja, Mogrene, Teleoptika
slovenačkog Celja i makedonske Pobe-
de iz Prilepa predstavljače sigurno pravo
pojačanje i osvještenje za igrački kada-
tim koji sa klupe predvodi tim-
menadžer Dejan Vukčević.

- Već jedan duži period pomije se
ta opća, neki je smatraju već završenom.
Iškreno rečeno, niješam još ni sa kim
od predstavnika Zete obavio konkretnie
razgovore. Čekam da se prvenstvo
završi, onda će znati na čemu sam -
zagonetan je bio juče u telefonskom
razgovoru Šćepanović. M.A.

ARENA, četvrtak
24. maj 2007.

RADE PETROVIĆ, PRVOTIMAC BORCA IZ ČAČKA, PONOVO U REPREZENTACIJI CRNE GORE

Sanjam da zaigram zajedno sa Gajom



Grof nas je spasio

BORAC je pred početak drugog dijela sezone bio u nemogućoj misiji kada je
riječ o opstanku. No, čarobni staričić ponovo je imao Miodrag Božović – Grof.

- On je ubjedljivo najzaslužniji što će se Borac ponovo spasiti. Grof je jed-
nostavno stvoren za ovaj klub. Sklopio je sve kockice kako treba i sa njim je
milina raditi. To ne mislim samo ja nego svi igrači – kazao je Petrović.

nas bilo je uspona i padova. Loših i
dobrih utakmica. Ipak, posljednjih mjeseci i po dana svi igramo fantastično.

Od šest mečeva dobili smo četiri i maleno osigurali učešće u Meridian ligi i
dogodine.

Njegova dva brata, Gavril i Mihailo
takođe su u fudbalu. Popularni Gaj
je na pragu reprezentacije, ali je
pred meč s Madarima imao veliki
maler. Samo 24 časa pred zvanični
poziv selektora Filipovića, Gaj je
slomio nogu na utakmici protiv Rudara
na Zlatici. Mihailo, najmlađi od tro-
jice, nadam se da će se prije vratiti
na teren, a da će doći i taj dan kada
ćemo zajedno u reprezentativnom
dresu istražiti na teren – kazao je najs-
tariji Petrović. N.P.



ZORAN FILIPOVIĆ IPAK POZVAO IGRAČA SA STRANE Preporučio ga Božović

ZORAN Filipović održao je riječ.
Pozvao je igrača sa strane, umjesto
povrijedjenog Boškovića, ali ne krije
da je i razmišljao o nekim iz
domaćeg šampionata.

- Petrović je manjevarski igrač. Više
ga možda možemo koristiti kao
posljednje veznog igrača. Ima don-
kele i tog reprezentativnog iskustva.
Igrao je za omladinsku reprezentaci-
ju, bio njen kapiten, a iza sebe ima
dobru sezonu u Borcu iz Čačka. Imao
sam informacije i od trenera Božovića,
koji mi je kazao njegove karakteristi-
ke i malteni mi ga preporučio –
obrazložio je Filipović uručenje poziva
povrijedjenom Grofom.

**Da li su u igri bili i neki drugi
igrači?**

- Razmišljam o Vlahoviću iz
Koma. On otprilike ima te karakteristi-
ke, kao Bošković. Odlučio sam se
ipak za Petrovića jer želim svima da
pružim šansu. Vlahović je i dalje u
mojim planovima, pratim ga

Izostanak Boškovića umnogome
će poremiti i formaciju crnogorskog
reprezentativca na sredini terena.
Vezista Rapida bio je organizator igre
protiv Mađara, sigurna lopta je bila u
njegovim nogama.

- Sada nastaje veliki problem.
Bošković je bio naš kreator. Ali ne
bi zaboravio ni Simonu Vukčeviću.
Taj ljeva strana u Japanu bice
sigurno deficitarni. Kvalitet sigurno
neće biti isti...

**Hoće li biti "pretumbacija" u
timu zbog izostanka dva važna**

NAPAD:
Petar Vukotić (Jedinstvo)
Vladan Radunović (Budućnost)
Ivan Vušović (Hajduk Beograd)
Bojan Grdić (Brškovo)

Pa sve zavisi od naših protivnika.

N.P.

Moramo prvo da vidimo kako će Japan
igrati protiv nas, pa zatim i Kolumbiju.
Kasete čemo tek dobiti kada stignemo
na Dake Istok. Tako da to tada neće
biti jedno avion za Pariz. U "gradu
svjetlosti" kompletirat će crnogor-
ska selekcija, gdje će se kratko odmoriti,
ručati, a u popodnevnim časovima
mrenuti i za Nagomu.

N.P.

REPREZENTACIJE Crne Gore i
Slovenije odigrat će prijateljski susret
22. avgusta u Podgorici, dogovorili su
čelnici dva saveza.

ARENA je, inače, prije dva dana
najavila mogućnost da "crveni" na
svom terenu dočekaju bivšu jugoslovensku
selekciju ili reprezentaciju Švedske.
Biće to drugi meč naše selekcije

pred domaćim navijačima, nakon što
je 24. marta, u premijernom nastupu, na
stadionu pod Goricom savladan izabrani
tim Mađarske 2:1.

**Novi meč 13.
septembra**

FSCG koristi svaku priliku da A timu
ugovori odigravanje novih prijateljskih
utakmica. Čelnici našeg Saveza naj-
jerovatnije će omogućiti izabrani-
ma Zorana Filipovića da 13. septem-
bra odigraju novu utakmicu pod
Goricom.

Biće to inače "fudbalska" jesen za
crnogorskiju reprezentaciju. Samo šest
dana prije nove prijateljske utakmice
mlada reprezentacija naše zemlje biće
domaća selekciji Engleske, dok će
16. oktobra izabrani Duško Vla-
isavljević pod Goricom dočekati
evropske Brazileze – selekciju Portugala.

N.P.

LIJEVI BEK LUKA PEJOVIĆ JEDINI REPREZENTATIVAC GRBLJA

Priznanje za odličnu sezonu



Odličnim igrama zasluzio reprezentativni dres: Luka Pejović

RADANOVIĆI - Na novom spisku selektora Zorana Filipovića ponovo se našlo staro ime - Luka Pejović. Odlični lijevi bek Grbala Luka Pejović, koji je jedan od najzaslužnijih za visok plasman ove ekipe i izlazak u Evropu, nije samo bio koristan u odbrambenim zadacima, već su često njegovi izleti u napadačkim akcijama donosili golove za Grbalj. Brz u svojim prorodrima sa odličnim centarsutem, a isto tako i vrlo nezgodnog udarca koji je često koristio iz prekida Pejović je postao opasan za mnoge odbrane.

- Pejović je pouzdani igrač potpuno se uklopio u naš sastav i svojom igrom zasluzio je da bude i na spisku kandidata za reprezentaciju, a i među omiljenim igračima kod navijača Grbala. Nadam se da će pokazati tačnije i nije pogriješio što je nastavio karijeru u Grbalu - rekao je sportski direktor Grbala, Nenad Maslovar.

Kao što je sportskoj javnosti poznato, u zimskom prelaznom roku dok je još Miodrag Božović bio trener Budućnosti, Luka Pejović zajedno sa Draganom Boškovićem bio je na meti prvog stručnjaka podgoričkog prvoligaša. Kasniji događaji odvojili su Božovića od Budućnosti, a i održane prelaska Pejovića.

BERANCI UOČI MEĆA SA ZETOM PORUČUJU

Ne predajemo Bod osigurava baraž

BIELO POLJE - Nakon dobre igre i pobjede u duelu sa Dečićem u kojoj su po svemu sudeći izborili baraž fudbaleri Jedinstva su nastavili da treniraju pripremajući se za posljednje kolo Crnogorske lige i dvije utakmice baraž protiv ekipe Bokelja. Raspoređenje u ekipe je znatno bolje, jer su upravo u duelu sa Tuzanima Bjelopolci napravili veliki iskorak ka opstanku u prvoligaškom društву, tako da sada znatno mirnije mogu da očekuju sljedeće mečeve.

- Mi gledamo isključivo svoja posla i to da što bolje odigramo utakmicu. Problem je što igramo protiv Zete, najkvalitetnije ekipe u ligi kojoj se smješti titula. Imaju odlični tim i znamo da nam neće biti lako protiv njih, ali moramo pokušati da ih savladamo - kaže centar Beranaca Marko Alević, koji nije ispoljio svoje golgeterske sposobnosti ovog proljeća, što se i te očekivalo.

- Mogu svima kojih su zainteresovani za ishod ovog meča, a njih je čini mi se puno, da poručim da predaje unaprijed neće biti. Igračima odgovorno i pošteno, pa šta bude. Postoji samo teoretska mogućnost da se spasimo ispadanjem i zato moramo probati da pobedimo, jer u fudbalu je sve moguće. U prednosti smo zbog domaćeg terena na kome, istina, do sada nijesmo blistali, ali ko zna možda naruči krene kad je to najpotrebije - kazao je Alević.

R. B.

FUDBALERI SUTJESKE VJERUJU U POBJEDU NA OPROŠTAJU

Ne razmišljaju o finalu Kupa



Pero Giljan

i Boškovića u Budućnost nije ništa bilo. Za Grbalj se to pokazalo korisno, ali su i pomenuti fudbaleri u dresu Grbala stečeli punu afirmaciju.

- Razumljivo da me je obradovo poziv selektora Filipovića posebno što je svega šest igrača iz crnogorskih klubova na tom spisku. Nadam se da će pokazati da selektor može računati na moju pomoć u perspektivi.

D. DAVIDOVIĆ

Nadam se da će i u narednoj sezoni u ekipe Grbala imati prilike za dalju afirmaciju kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj sceni - rekao je Luka Pejović. Tako je OFK Grbala uz odlične rezultate u prvenstvu i Kupu i pravo da predstavlja Crnu Goru u Intertoto kupu, pozivom Luke Pejovića na spisak reprezentativaca doživio je jednu afirmaciju u ovoj takmičarskoj godini.

Ra. P.

Na povredu se jedino žalio ovih dana Nikola Dževerdanović, koji je kao i Đikanović, pogotov u drugom dijelu prvenstvene trke, najveći broj utakmica igrača su u potpunosti ispunili. Crvena stijena igrači otvoreno i bez kalkulacija uspjela je da parira svim naletima domaćeg tima, a bude ravnopravan protivnik i na kraju sasvim zasluzeno odnese bod sa Zabjela.

Istina, domaćin je prvi došao u vodstvo i to evro-golom Rackovića, a to vodstvo uspjeli su da zadrže do kraja prvi poluvremena. Onda su fudbaleri Zabjela postigli još jedan gol, ali su pogodili sopstvenu mrežu. Sredinom drugog poluvremena dosudeni je i jedanaesterac za goste, koji je realizovan. Ali, kada se očekivalo kraj i pobeda gostiju, sudija Mladen Lopetić još jednom je pokazao na bijelu tačku, ali ovog puta u korist Zabjela, koje je

TOLOŠANI REMIZIRALI SA KOMŠIJAMA NA ZABJELU MADA MOGLI I DO TRIJUMFA

Ispunjeno obećanje

MRVALJEVIĆ: Mogli do pobjede, ali smo „pali“ u nadoknadi



Tolšane dijeli samo još jedna pobjeda do petog mesta na tabeli

na taj način došlo do izjednačenja što je možda i najrealniji ishod ovog meča.

- Mislim da su moji momci bili bliži pobjedi, međutim kao i na nekim ranijim utakmicama primili smo gol u nadoknadi vremena i to iz jedanaesterca - kaže Dejan Mrvaljević, trenjer ekipe iz Tolosa. Slabo smo odigrali prvi 45 minuta, ali smo u drugom poluvremenu pokazali da smo sprem-

niji i uspjeli da preokrenemo rezultat. Sada očekujemo ekipu Arsenala, koju ako savladamo imaćemo 40 bodova, isto kao i oni, ali zbog boljeg međusobnog duela sa njima zauzeli bi peto mjesto.

U posljednjem kolu Crvena stijena dočekuje tim Arsenala. S obzirom da se ova tim nalaze van domaća opasnosti od ispadanja, očekuje se još jedan zanimljiv meč koji može donijeti pobjedu na taj način.

T. KADIĆ

Na taj način došlo do izjednačenja što je možda i najrealniji ishod ovog meča. - Mislim da su moji momci bili bliži pobjedi, međutim kao i na nekim ranijim utakmicama primili smo gol u nadoknadi vremena i to iz jedanaesterca - kaže Dejan Mrvaljević, trenjer ekipe iz Tolosa. Slabo smo odigrali prvi 45 minuta, ali smo u drugom poluvremenu pokazali da smo sprem-

zanimljiv meč koji može donijeti pobjedu na taj način.

Na taj način došlo do izjednačenja što je možda i najrealniji ishod ovog meča. - Mislim da su moji momci bili bliži pobjedi, međutim kao i na nekim ranijim utakmicama primili smo gol u nadoknadi vremena i to iz jedanaesterca - kaže Dejan Mrvaljević, trenjer ekipe iz Tolosa. Slabo smo odigrali prvi 45 minuta, ali smo u drugom poluvremenu pokazali da smo sprem-

zanimljiv meč koji može donijeti pobjedu na taj način.

B. KADIĆ

Na taj način došlo do izjednačenja što je možda i najrealniji ishod ovog meča. - Mislim da su moji momci bili bliži pobjedi, međutim kao i na nekim ranijim utakmicama primili smo gol u nadoknadi vremena i to iz jedanaesterca - kaže Dejan Mrvaljević, trenjer ekipe iz Tolosa. Slabo smo odigrali prvi 45 minuta, ali smo u drugom poluvremenu pokazali da smo sprem-

zanimljiv meč koji može donijeti pobjedu na taj način.

Na taj način došlo do izjednačenja što je možda i najrealniji ishod ovog meča. - Mislim da su moji momci bili bliži pobjedi, međutim kao i na nekim ranijim utakmicama primili smo gol u nadoknadi vremena i to iz jedanaesterca - kaže Dejan Mrvaljević, trenjer ekipe iz Tolosa. Slabo smo odigrali prvi 45 minuta, ali smo u drugom poluvremenu pokazali da smo sprem-

zanimljiv meč koji može donijeti pobjedu na taj način.

Na taj način došlo do izjednačenja što je možda i najrealniji ishod ovog meča. - Mislim da su moji momci bili bliži pobjedi, međutim kao i na nekim ranijim utakmicama primili smo gol u nadoknadi vremena i to iz jedanaesterca - kaže Dejan Mrvaljević, trenjer ekipe iz Tolosa. Slabo smo odigrali prvi 45 minuta, ali smo u drugom poluvremenu pokazali da smo sprem-

zanimljiv meč koji može donijeti pobjedu na taj način.

MINIMALNE ŠANSE
ZORE DA IZBORI
OPSTANAK
Nada još
postoji

SPUŽ - Jedno je sigurno nuda posljednja umire, međutim, ovoga puta sticajem okolnosti fudbaleri Zore će selekciju umireći znoj na vrućem terenu u Gusinju. Matematika je neumoljiva, a sve je prilika da je "račun" veći saveznik pojedinih "davlenjaka" nego objektivna snaga na terenu. No, o tome će vjerovali više riječi nakon posljednjeg kola obziru da sanse izabranih Janka Miročevića da sačuvaju drugoliki status, više nijesu u domenu teorije nego u domenu fantastike. Po svemu sudeći, jedna mlađa, talentovana i disciplinovana generacija, koja nije zaslužila da o njenoj sudbini drugi odlučuju, završiće takmičenje na zaceljeni tabeli. Na žalost, tu više nema pomoći, iako su "plavo-bijeli", naročito u nastavku prvenstva, uvjerni fudbalsku javnost Crne Gore da njihovo vrijeme tek dolazi.

- Učinimo sve da nastavimo seriju dobrih rezultata i eventualnog pobedjednog završnog takmičenja. Nažalost, sudbina više nije u našim rukama i sa zebnjom očekujemo konačni rasplet. Već nekoliko kola nijesmo osjetili gorčinu poraza. Forma svih pojedinačica je u velikom usponu i kvalitet je došao da izravala, ali izgleda kasno za ovu sezonu - skeptičan je ovoga puta trener Janko Miročević. Naije, on sumnja da će tri boda biti dovoljna za opstanak, jer i drugi kandidati kojima gori pod nogama takođe traže spas u posljednjoj utakmici.

R.P.

Saopštenje za javnost FK Cetinje

FUDBALSKI klub Cetinje obavještava fudbalsku sportsku javnost da su za FK Otrant iz Ulcinja tokom ovog takmičarske sezone nastupili Redaj Zejnili i Alban Neziri (čije je pravo ime Alban Asani), koji su u isto vrijeme igrali za FK Burel, člana Drugog albanskog liga.

- O ovom slučaju obavijestili smo nadležne organe Fudbalskog saveza Crne Gore i Užine regije, od kojih tražimo da poniste utakmice na kojima su ovi igrači nastupali. Samim tim, treba omogućiti Fudbalskom klubu Cetinje da igra baraž za popunu Druge fudbalske lige Crne Gore.

Nadamo se da će ovo naše saopštenje uticati da se javi još neko misli dobro crnogorskom fudbalu, kako bi se stalo na put ovakvim radnjama. Fudbalski klub Cetinje nije prestao sa radom, a sve u očekivanju da će nastupiti u baražu - stoji u saopštenju koje je potpisao direktor FK Cetinje Jovan Marković.

DL3750+ and DL3850+
24 Wire Dot Matrix Printers

- Compact design and small footprint
- Parallel, Serial and USB connectivity possible
- High print speed 537 cps and 480 cps
- Printing width (DL3750+): 80 columns, 96 columns
- Printing width (DL3850+): 136 columns, 163 columns
- Network connectivity through optional LAN card

Yumit
Generalni distributer za SCG
SCG, Beograd, Gvoždareva 5
Tel: 381(11) 3087 059, 2417 886
Fax: 381(11) 3087 060
E-mail: office@yumit.co.yu
http://www.yumit.co.yu

FUJITSU
THE POSSIBILITIES ARE INFINITE

GLAVNI KREATOR IGRE CRVENE ZVEZDE PROGLAŠEN ZA NAJBOLJEG FUDBALERA LAV KUPA SRBIJE

Priznanje za Milijaša

NENAD MILIJAŠ: Ove godine možemo u Ligu šampiona

BEograd – Kreator igre Crvene zvezde **Nenad Milijaš** u drugom dijelu sezone 2006/07. bio je jedan od najboljih fudbalera kluba sa Marakane, novog starog privaka Srbije, koji će i ovog ljeta pokušati da se domogne Lige šampiona. Zvezdin igrač sredine terena, zvanično je proglašen za najboljeg fudbalera Lav kupa.

U beogradskom hotelu "Admiral" održana je prigodna ceremonija kojoj su, između ostalih, prisustvovali **Dejan Delević**, **Žarko Lazetić** i **Nenad Milijaš**, laureati u konkurenциji za najboljeg sudiju, strijelca i igrača. Međunarodni dječilac pravde **Dejan Delević** odlično je odrađio posao u finalu Kupa, kada su na Partizanovom stadionu kopila ukrali Crvena zvezda i Vojvodina. Žarko Lazetić laskav titulu golgetera dobio je kao napadač Partizana, mada je sva četiri gola postigao u dresu Bežanje i to na jednoj utakmici, protiv Mačve.

Uoči završetka Meridian Super Lige, najbolji igrač Lav Kupa Nenad Milijaš istakao je da klub sa "Marakane" ovo guta putu može da se plasira u elitno evropsko nadmetanje.

- Svi čekamo taj žrijeb sa nestrpljenjem. Priznajem, lijepo je igrati protiv Milana, Liverpula, ili ostalih velikana evropskog fudbala, ali ja bih da se sa njima sastanemo kada na red dođe takmičenje po grupama – rekuo je

Milijaš nakon što mu je uručena nagrada za najboljeg aktera Lav kupa.

Kao veliko pojačanje stigao je ljetos iz Zemuna, ali duge mu je trebalo da se ustali u prvom timu. Nije bio u prvom planu kod prethodnog trenera **Dušana Bajevića**, ali je zato dolaskom **Baška Đurovskog** na klupi najtrofejnijeg srpskog kluba dobio pravu šansu koju je iskoristio na najbolji mogući način. Svi planovi su mu vezani za Crvenu zvezdu sa kojom želi plasirati u najelitnije evropsko takmičenje koje je bilo samo san prethodnih 15 godina za veliku armiju navijača.

- Mislim da Zvezda ove godine može u Ligu šampiona. Kao klub sa ovakvim navijačima kakve mi imamo, zaslужujemo da se nademo u evropskoj eliti. I manji klubovi od našeg bili su tam, tako da kako može da utiče na končan ishod.



Nenad Milijaš sa trofejom najboljeg igrača Lav Kupa Srbije

Kuzmanović dobio dozvolu

SELEKTOR reprezentacije Srbije **Havijer Klemente** će za utakmicu protiv Finske moći da računa i na **Zdravku Kuzmanoviću**, koji je konačno dobio dozvolu Svjetske fudbalske federacije (FIFA) da nastupi za Srbiju.

Mladi i ekstra talentovani 19-godišnji vezista Fiorentine, koji je uz "Bijele orlove" od kvalifikacionog susreta u Kazahstanu, u utorak večeće dobio "zeleno svijetlo" od FIFA da igra za nacionalni tim Srbije, pa je sada odluka hoće li Kuzmanović biti u sastavu protiv Finske, samo na "Malom Napoleonu", kako zovu iksunog Baskijaca na klupi reprezentacije Srbije.

NAJVĆI HRVATSKI KLUBOVI DINAMO I HAJDUK NE SJEDI SKRŠTENIH RUKU

Igor Tudor potpisuje za Hajduk

Robert Kovač, Dino Kresinger i Stjepko Stijnen na pragu prelaska u Maksimir



SPLIT – Stameni centarhalf hrvatske reprezentacije **Igor Tudor**, prema tajnim izvorima sa Poljudu, sigurno će u idućoj sezoni nositi dres Hajduka. Nakon teške povrede koja ga je odvojila od zelenog terena cijele sezone, za novu vjernost "bilima" trebao bi dobitje 300 hiljada eura po sezoni.

Premre pišu hrvatski mediji Igor Tudor bi trebao postati prvo pojačanje Hajduka u sljedećoj sezoni. Nakon gotovo godinu dana lječenja povrede članika, koji je stradao na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj, Tudor je napokon zdrav i igrama u matičnom

Hajduku trebao bi se vratiti u punu reprezentativnu formu. Za Tudora je bilo zainteresovano nekoliko klubova iz Engleske, prije svih Bolton i Midslboro, ali očigledno da je povratka u Hajduk najizvjesniji.

Svojevremeno, kada je prelazio u Juventus, Tudor je donio Hajduku milionsku odštetu (transfer je bio vrijedan osam miliona današnjih njemačkih maraka), pa će se po svemu sudeći i klub pri Tudorovom povratku odućiti najvećim ugovorom od svih prvotimica. Tudor bi trebao biti prvi od povratnika u Hajduk, jer njegovim stopama uskoro bi trebao krenuti i

Ivan Leko, kome ištice ugovor sa belgijskim Bržom. Čelnici Hajduka že zadržati i kapetana **Mariju Careviću** koji je prošlu sezonu odigrao na pozajmici iz Stuttgart-a. Koliko će im to poći za rukom, teško je reći, jer Mario bi se trebao odreći pozamognog finansijskog kolača, kao što je to učinio i ove sezone kada je ostao bez 150 hiljada eura nagrade svakom igraču Stuttgart-a za osvojeni naslov njemačkog prvaka.

I u tabor novog šampiona Hrvatske, zagrebačkog Dinama, vrijedno rade na pojačanju za iduću sezonu. Priča o dolasku reprezentativnog štopera

Roberta Kovača polako se privodi krajem. Nakon višemesečnih pregovora zvaničnici Dinama i defanzivac Juventusu su utančili sve dogovore i samo se čeka još potpis ugovora. U torinskom klubu su najavili remont ekipe nakon povratka u Prvu ligu i u planovima trenera **Didrije Dešampa** nema mjesta za Kovača.

Iako je Dž. Didulic predstavio javnosti koga prvu golmansku metu u prelaznom roku, sportski direktor "modrih" **Zdravko Mamić** zapravo je za petama golmanu Brža već su poslali zvaničnu ponudu za transfer. Stjepko prema izvorima bliskog Maksimira.

Hrvatski mediji ističu da su "modri" vrlo ozbiljno zagrizli za 26-godišnjaka (188 cm, 83 kg) i na adresu njegovog kluba Brža već su poslali zvaničnu ponudu za transfer. Stjepko je počeo da se prebacuje u Bržu, ali ga klub iz Južne Afrike u kojem je tada igrao nije pustio. Novo lice u svačionicima Dinama nije krio oduševljenje što je došao u Zagreb.

- Dolazak u Dinamo odlična je prilika za mene kao igrača. Izabroao sam jer mislim da je Dinamo odlična ekipa, ne samo u Hrvatskoj, nego i u evropskim razmjerima. Ekipa je dosta mlađa i tu vidim svoj napredak. Ambicije nam se poklapaju i daču svoj maksimum kako bi Dinamo igrao u Ligi šampiona – rekao je Guelo čiji je nadimak Didi, te je pohvalio dobru igru Dinamovih reprezentativaca u duelu sa Hajdukom koji je uživo posmatrao iz lože maksimorskog stadiona.

- Vidio sam odličnu igru Eduarda i Modrića na utakmici protiv Hajduka i zastava imam samo pohvale za njih, ali smatram da je Dinamov najbolji igrač zapravo kolektivni duh koji krasi sve igrače.

reprezentativnom čuvaru mreže **Tomi Butini**, a zabilješio je da utakmici protiv Juventusa u okviru Lige šampiona kada se istakao serijom sjajnih intervencijskih. Od 2005. godine je standardni Bržov golman, a najpoznatiji je po incidentu koji je isprobocirao uoči utakmice između Portugal i Belgije u martu ove godine kada je za portugalskog asa **Kristiana Ronaldu** izjavio da će već nakon dva minuta napustiti teren na nosilima. B.N.

Prva prinova u Dinamu

ZAGREB – Klub iz Maksimirske 128 u svom Plavom salonu potpisao je četvorogodišnji ugovor s **Frankom Mangom Guelom** uz prisustvo trenera **Branka Ivankovića**, sportskog direktora **Zorana Mamića** i kontrolora iz Fudbalskog saveza Hrvatske, gospodina Cvitkovića.

Guelo će u maksimirskom klubu nositi dres sa brojem 19, a ekipi će se priključiti 11. juna na početku ljetnih priprema za novu sezonu. Prvo ovosezonsko pojačanje "modrih" iz Obale Slovenceva igrače na poziciji ofanzivnog veznog, a po potrebi može igrati i na lijevoj i na desnoj strani. U reprezentaciju je bio pozivan dva puta, ali ga klub iz Južne Afrike u kojem je tada igrao nije pustio. Novo lice u svačionicima Dinama nije krio oduševljenje što je došao u Zagreb.

- Dolazak u Dinamo odlična je prilika za mene kao igrača. Izabroao sam jer mislim da je Dinamo odlična ekipa, ne samo u Hrvatskoj, nego i u evropskim razmjerima. Ekipa je dosta mlađa i tu vidim svoj napredak. Ambicije nam se poklapaju i daču svoj maksimum kako bi Dinamo igrao u Ligi šampiona – rekao je Guelo čiji je nadimak Didi, te je pohvalio dobru igru Dinamovih reprezentativaca u duelu sa Hajdukom koji je uživo posmatrao iz lože maksimorskog stadiona.

- Vidio sam odličnu igru Eduarda i Modrića na utakmici protiv Hajduka i zastava imam samo pohvale za njih, ali smatram da je Dinamov najbolji igrač zapravo kolektivni duh koji krasi sve igrače.

reprezentativnom čuvaru mreže **Tomi Butini**, a zabilješio je da utakmici protiv Juventusa u okviru Lige šampiona kada se istakao serijom sjajnih intervencijskih. Od 2005. godine je standardni Bržov golman, a najpoznatiji je po

Kustudić u Rigi

U Letoniji seminar pod pokroviteljstvom EOK-a 25. i 26. maja



Seminar u Rigi je prvi na kome će prisustovati i predstavnik COK-a Đordje Kustudić

SJUTRA u Rigi (Letonija) počinje dvodnevni seminar za generalni sekretar evropskih nacionalnih olimpijskih komiteta i njihove šefove misija. Ovo je 28. takav specijalizovani seminar, i prvi na kome će prisustovati i predstavnik Crnogorskog olimpijskog komiteta, podnijeti izjavstvu.

Teme ovog seminara su brojne i raznovrsne.

Biće riječi, između ostalog, o aktivnostima

evropskih nacionalnih olimpijskih komiteta u svjetlu priprema za naredne Igre u Pekingu, njihovom odnosu na nacionalni sponzora, o ugovorima između nacionalnih olimpijskih komiteta i sportista, sa osvrtom na neka konkretna istaknute.

Učesnici seminara upoznajuće se sa pregledom marketinga MOK-a, a biće im podnijeti i izjavstvu o dosadašnjem toku pripreme za OI u Pekingu, za zimske Igre u Vancouveru 2010. i naredne ljetne, u Londonu, 2012. godine. Izjavstvu će podnijeti i predstavnici organizatora narednog ljetnjeg Evropskog olimpijskog festivala mladih, koji se održava u Beogradu, od 22. do 27. jula ove godine.

Inače, u Evropskom olimpijskom komitetu objedinjeno je 48 nacionalnih olimpijskih komiteta. Kada Crnogorski olimpijski komitet bude primljen u članstvo MOK-a (kao 204. član) početkom jula ove godine u Gvatemale Sitiju, to će značiti da je postao 49. član EOK-a.

Danas se u Rigi održava II sastanak Izvršnog komiteta EOK-a.

POSLAT SPISAK MLAĐIH SPORTISTA IZ CRNE GORE ZA EOYOF Čeka se potvrda za učešće

DA LI će se crnogorski mlađi sportisti pojaviti na IX EOYOF-u, Evropskom olimpijskom festivalu mlađih, koji se od 22. do 27. jula održava u Beogradu? Crnogorski olimpijski komitet poslao je organizatorima ove manifestacije spisk sportista koji bi trebalo tamo da se pojave. Riječ je o 13 mlađih atletičara, 12 džudista, četvero stonotenisera, troje biciklista, dvoje tenisera i dvoje plivača. Znači, Crna Gora bi trebalo da ima predstavnike u svim individualnim sportovima, osim gimnastike. Za učešće u kolektivnim, vaterpolu, odbjorki, košarki i rukometu, od ranije su odrađene kvalifikacije i

u njima svakako nećemo imati predstavnika. U Crnogorskom olimpijskom komitetu se nadaju da će im učešće biti omogućeno.

"Pisali smo Patriku Hiki, predsjedniku EOK-a i Rafaelu Panjociju, generalnom sekretaru Crnogorskog olimpijskog komiteta, ove manifestacije spisk sportista koji bi trebalo tamo da se pojave. Riječ je o 13 mlađih atletičara, 12 džudista, četvero stonotenisera, troje biciklista, dvoje tenisera i dvoje plivača. Znači, Crna Gora bi trebalo da ima predstavnike u svim individualnim sportovima, osim gimnastike. Za učešće u kolektivnim, vaterpolu, odbjorki, košarki i rukometu, ista uvjerenja, dodaje Kustudić,

dobjivena su i od **Gvida de Bondta**, predsjednika Komisije EOK-a za EOYOF, inače predsjednika Belgijskog olimpijskog komiteta.

Festival će ove godine okupiti više od 3.500 mlađih iz cijele Europe između 14 i 17 godina. Oni će se takmičiti u 11 sportova.

Evropski omladinski olimpijski festival prvi put je organizovan 1991.

dan po imenu Evropski olimpijski dani mlađih. Idejni tvorac jedinog evropskog multisportskog takmičenja bio je tadašnji predsjednik Evropskog olimpijskog komiteta **Đordje Kustudić**. Sada preostaje da se sačeka seminar u Rigi, na kome se očekuje i definitivna odluka po ovom pitaju. G.B.

VELIKANI OLIMPIZMA LIPINSKI Tara Zimska šampionka

TARA Lipinski izvala je pažnju međunarodne javnosti kada se sa 13 godina, 1985. pojaviла na takmičenju u Šugarlandu, u Texasu, i odmah kvalificirala kao predstavnica SAD za svjetski šampionat. Naredne, 1986., izvalala je u osvojila prvo mjesto i tako postala najmlađa svjetska šampionka u istoriji klizanja na ledu. Ovoj djevojčici predviđali su drugo mjesto na zimskim Olimpijskim igrama u Nagano, 1998. godine,iza **Miše Kvan**. Nakon kratkog programa, Kvanova je vodila, ali je obavezni program njene mlade suparnice bio izuzetan. Osvojila je prvo mjesto. Od devet, šesnaestog juna je dalo maksimalne bodove. Tako je, sa 15 godina i 255 dana, Lipinski postala najmlađa šampion u individualnim disciplinama u istoriji zimskih Olimpijskih igara, ruševi rekord **Sonje Heni**, star 70 godina, za dva mjeseca.



IME: **LIPINSKI**, Tara
ROĐEN: 10. jun 1982.
MJESTO ROĐENJA: Filadelfija (SAD)
NACIONALNOST: Amerikanka
SPORT: Skijanje na ledu
UČEŠĆE NA OLIMPIJADAMA: Nagano 1998.

ZLATO SREBRO BRONZA

1 0 0

PROFESSIONALCI PROFESSIONALCIMA



VERANO MOTORS

www.veranomotors.com

Stvoren po mjeri Vaših poslovnih potreba, različitim dimenzijama i kapacitetima tovarnog prostora, generacija Peugeot dostavnih vozila ciljanje je pouzdanosti i predstavlja prvi odgovor na zahtjeve Vaše profesije. Peugeot dostavna vozila Partner, Expert i Boxer tako se prigledavaju sv

LIGA ŠAMPIONA - ROSONERI U ATINI SAVLADALI LIVERPUL I OSVOJILI SEDMU TITULU PRVAKA EVROPE

Inzagi za slavlje Milana



Sudija: Herbert Fandel (Njemačka)
KARTONI
Žuti kartoni: Gatuzo, Jankulovski (Milan), Miskerano, Karager (Liverpool)



MILAN	LIVERPOOL
Dida	Rainha
Odo	Firmino
Nesta	(od 88. Arbeloa)
Maldini	Karager
Jankulovski	Ager
► (od 80. Kaladze)	Rise
Gatuzo	Miskerano
Ambrožini	(od 78. Krauč)
Pirlo	Cábi Alonso
Sedorf	Penant
► (od 90+2. Favalí)	Zenden
Kaka	(od 59. Kjuel)
Inzaghi	Džerard
► (od 88. Džardino)	Kajt

MILAN je novi šampion Evrope! Osvoata i nije neka vrlina, ali sigurno je da niko ne može zamjeriti „rosa-nerima“ na sedmu evropsku krunu do koju su došli pobedom protiv Liverpula 2:1 na Olimpijskom stadionu u Atini. Kao i nebrojeno putu do sada, igrač odluke bio je dvostruki strijelac **Filip Inzaghi**, dok je jedini gol za Engleze postigao **Dirk Kajt** u finiš utakmice.

Izbranici **Karla Ančelotija** uspjeli su tako da se revansiraju **Stivenu Džerardu** i društvo za težak poraz od prije dvije godine, u utakmici koja je bila znatno drugaća od one u



Fudbaleri Milana sa peharom namijenjenim pobjedniku Lige šampiona

Istanbulu. I Milan i Liverpool ušli su oprezen u mrežu, a oba trenera odlučuju se za samo jednog napadača u startnoj postavi. Nakon početnog ispitivanja snaga, prvi priliku za postizanje gola imali su Englezni u desetom minuti kada je nakon grčke **Jankulovskog** u dobroj poziciji bio **Džermein Penant**, ali je njegov udarac zaustavio golman **Dida**. Šest minuta kasnije Milan je uzvrat preko **Kaka** koji je sa 20-tak metara pokušao da iznenadi **Reinu**, ali je Španac bio na pravom mjestu. Kada je izgledalo da će se na odmor

Penant je neočekivano dobio mjesto u startnoj postavi Liverpula i upravo je on bio najaktivniji igrač prvog poluvremena, nakon njegove akcije u 27. minuti lopta se odbila do **Cabi Alonsa**, koji je sa 18 metara šutirao za malo pored gola. Pet minuta kasnije tamnoputi vezista asistirao je **Risueu**, ali je njegov snažan udarac završio preko gola. U 36. minuti Jankulovski je ponovo pogriješio, što nije uspio da iskoristi **Dirk Kajt** čiji je udarac **Nesta** izblokirao. I nastavak je donio blagu inicijativu

Liverpula, međutim izabranici **Rafael Beníteza** jednostavno nijesu mogli da probiju čvrstu odrbnaru Milana kojom je odlično komandovao kapiten **Paolo Maldini**.

Najbolji priliku za izjednačenje Englezima su imali u 63. minuti kada je, nakon grčke **Gatuza**, Džerard sam izšao na gol Milana, ali je Dida bez većih problema zaustavio slab šut kapitena „redsa“. Benítez je do gola pokušao da dođe preko visokog **Pitera Krauča** koji je u igru ušao u 78. minuti, međutim, četiri minuta kasnije

lako se mnogima činilo da će posljedice osam finala kapiten i legendu Milana **Paolo Maldini** pomisliti da je uradio dovoljno, to ipak nije slučaj.

- Podići ovaj trofej je odvijek bio neprikosnoven dobar osjećaj. Ja imam tu privilegiju da igram u velikom klubu,

kojem se uvijek pružaju šanse da popravi utisak, ukoliko je negdje pogriješio. Želim da se sljedeće sezone još

navižava oprostim podizanjem još

jednog trofeja Lige šampiona, kupa Italije, i osvajanjem novog Skudeta.

To bi, ipak, bio najbolji oprostaj. Nikad mi nije dovoljno torfeja – izjavio je Maldini nakon finala.

Za razliku od Maldinija, menadžer Liverpula **Rafael Benítez** bio je razočaran nakon poraza u Atini:

- Prvo čestitam Milenu, velikom klubu,

kao i našim navijačima. U prvom poluvremenu igrali smo dobro, u drugom nijesmo. Kada pobijedite, radujete se, kada izgubite, razočarani ste

– Mnogo laži o meni je od tada napisano. U stvari, mogao bih da kažem da je 99 odsto svega što je o meni napisano bila laž. Možete i dalje da pišete što hoćete, ali ukoliko nekoga stvarno interesuje, srećan sam u Barseloni i ostao u ovdje – rekao je Eto.

Prezentativac Kameruna je prije nekoliko mjeseci došao u sukob sa trenerom **Frankom Rajkardom** kada je poslijepođe povreda na utakmici protiv Santander odbio da uđe u igru dva minuta prije kraja i tada su počele špekulacije o njegovom odlasku.

- Mnoho laži o meni je od tada napisano. U stvari,

mogao bih da kažem da je 99 odsto svega što je o meni napisano bila laž. Možete i dalje da pišete što

hoćete, ali ukoliko nekoga stvarno interesuje, srećan sam u Barseloni i ostao u ovdje – rekao je Eto.

Na poluvremenu nijesu ništa mijenjali, a nije se promjenio ni način igre – mnogo grčaka, kombinatorika bez pravih rješenja, sve u svemu nivo fudbala koji je bio daleko od onog koji su navijaci očekivali u finalu najkvalitetnijeg evropskog takmičenja. I nastavak je donio blagu inicijativu

novi vlasnik. Ešlijeva kompanija namjerava da od Upravnog odbora Njukasl zatraži da tu ponudu preporuče i ostalim vlasnicima, a poslije objavljanja ove vijesti, vrijednost akcija Njukasl porasla je za 12 odsto.

- Klub ima fantastičnu infrastrukturu, za što se mora odati priznanje Ser Džonu. Njukasl ima božanstveno nasljeđe, a strast navijača tog kluba je legendarna. Siguran sam da su, kao i oni ubudeni zbog mogućnosti u novoj sezoni, pod vođstvom nove uprave - rekao je Ešli.

Majk Ešli, između ostalog, posjeduje lanac diskontnih prodavnic sportske opreme u Britaniji, a na listi „Sandej Tajnsa“ objavljenoj u oktobru bio je 25. po bogatstvu sa ukupno 1,9 milijardi funti.



KLUB SA SENT DŽEJMS PARKA DOBIO NOVOG VLASNIKA Ešli kupio pola Njukasla

ENGLESKI biznismen i milijarder Majk Ešli započeo je proces preuzimanja Njukasl pošto je već kupio 41,6 odsto udjela u tom klubu. Ešli je spreman da klub platiti ukupno 133,1 miliona funti (196 miliona eura), a njegova kompanija „Sent Džeems Holdings“ platila je 100 penija po dionici trojici prethodnih vlasnika pa sada ima 55 miliona akcija, saopštio je Njukasl u saopštenju izdatom na Londonskoj berzi.

Sva trojica koju su prodali dionice su članovi porodice Džona Hola, bivšeg predsjednika kluba koji je podržao Ešlija u namjeri da postane

se borio u drugoj diviziji i kada je bio na ivici bankrota.

- U to vrijeme, vodio sam ovaj klub i, prije nego što sam se povukao, predviđao sam tim koji je bio odgovoran za modernizaciju kluba. Sada je za mene došlo vrijeme da krenem dalje i da prepustim drugima izazov da se takmiče na globalnom tržištu. – izjavio je Hol.

Majk Ešli, između ostalog, posjeduje lanac diskontnih prodavnic sportske opreme u Britaniji, a na listi „Sandej Tajnsa“ objavljenoj u oktobru bio je 25. po bogatstvu sa ukupno 1,9 milijardi funti.



Vicenzo Jakita seli se u Torino

Jakinta u Juventusu

NAPADAČ Udinezea i povremeni reprezentativac Italije Vicenzo Jakita potpisao je juče višegodišnji ugovor sa ekipom Juventus, koja je naredne sezone nastupati u Seriji A.

„Stara dama“, koja je ovu sezonu igrala u nižem rangu zbog skandal sa namještanjem utakmica, za 27-godišnjeg centrafora platila je osam miliona eura, a u zamjenu će dati i Mikelea Paolucića, koji je u ovoj sezoni bio na pozajmici u Ascoliju.

U međuvremenu, 26-godišnji defanzivac Benfike Brazilac Luisao odbio je ponudu torinskog kluba i saopštio da će i

naredne sezone ostati u portugalskom klubu, jer želi da igra u evropskom takmičenju.

- Srećan sam ovdje i želim da igrum u Ligi šampiona – rekao je Luisao.

Tim iz Torina, takođe, spreman je da pusti francuskog

internacionalca Davidia Trezeguea u špansku ligu u zamjenu za Fredrijana Kanutea. U dosadašnjoj karieri Kanute je osim za Sevilju, sa kojom je dva puta trijumfovao u Kupu UEFA, igrao i za francuski Lion i engleske premjerligeške Vest Hem i Totenhem.

Van Persi je prošlu sezonu započeo odlično, postigao 13 golova za „tobdžije“, ali je zbog povrede odsustvovan sa terena posljednja tri mjeseca.

u kojoj Bavarci nisu uspjeli da se plasiraju u Ligu šampiona.

Van Persi je prošlu sezonu započeo odlično, postigao 13 golova za „tobdžije“, ali je zbog povrede odsustvovan sa terena posljednja tri mjeseca.

SA TERENA NA TEREN

FUDBALSKI klub Čelzi zainteresovan je za napadaca gradskog rivala Vest Hema Karlosa Teveza i za taj transfer spremar je da izdvoji 51 milion eura, objavili su danas ostrvski mediji. Novinar „Djeli Ekspresa“ tvrdi da su čelnici Čelzija već kontak-

tirali menadžera Karlosa Teveza, koji se po završetku Premier lige vratio u domovinu.

U Argentinski su Teveza proglašili za nasljednika slavnog Dijega Maradone, a navrću „gaučosi“ tvrde da su Lionel Messi i on najperspektivniji tandem svjetskog fudbala.

U dosadašnjoj karrieri 23 - godišnjeg Tevez je igrao i za argentinsku Boku Juniors i brazilski Korintians, a ove sezone je za Vest Hem u 26 utakmica postigao sedam golova.

PO MNOGIMA najtalentovani fudbaler na britanskom ostrvu, Veličan Gert Bejl, od sljedeće sezone nosiće dres Tottenhama nakon što je londonski klub pristao da plati 10 milioni funti obećenja Sautemptonu.

Osama načegodinišnji Bejl igra na poziciji lijevog beka i odličan je izvođač slobodnih udaraca. Bio je na metu Arsenal-a i Manchester Jutnjadeta, ali se ipak odlučio za prelazak na „Vajt Hart Lejn“ gdje ima veće šanse da odmah izbori mjesto u startnog postavi.

REPREZENTATIVNI golman Štutgart-a Timo Hildebrand napušta ekipu novog prvaka Njemačke i prelazi u špansku Valensiju, objavili su juče njemački mediji. Navodi se da će Hildebrand posljednji put nositi dres Štutgarta na finalnoj utakmici državnog kupa protiv Nirberga, u subotu na Olimpijskom stadionu u Berlinu.

Iksnusi golman je u redovima popularnog „Švaba“ proveo punih sedam godina i branio je na preko 200 utakmica u Bundesligi.

CELNICI Bjajn Minhena pokušaće u svoje redove da dovede fudbaleru Arsenalu Robina van Persiju, za čije usluge su spremni da ponude osam miliona funti (oko 12 miliona eura). Zamjenik direktora Bjajnove Karlo Hajnc Rumenige ranije je najavio da klub neće strestjeti na pojačanju i da će potrošiti koliko god je potrebno kako se ne bi ponovila ova sezona.

Van Persi je prošlu sezonu započeo odlično, postigao 13 golova za „tobdžije“, ali je zbog povrede odsustvovan sa terena posljednja tri mjeseca.

Košarka broj jedan u Krakovu

JELENA ne otkriva finansijske detalje ugovora. Ali, ono što ne krije je to da joj je klub obezbijedio stan, hranu, a od glavnog sponzora sve igračice koje su došle sa strane dobile su automobil na korišćenje. Kazde, da je košarka skoro pa broj jedan sport u Krakovu, da su tribine uvijek pune i da su od strane medija maksimalno ispoštovane.

U Crnoj Gori veliki broj mlađih talenata

MEDU prvima je dala pristanak, tako da će zajedno sa ostalim našim internacionalama i igračicama koje igraju u domaćim klubovima, predvoditi seniorsku reprezentaciju Crne Gore.

- Gledala sam finalni turnir Kupa Crne Gore i ono što sam mogla da primijetim je veliki broj talentovanih mlađih igračica. Mislim da imamo šansu, posebno veliku na predstojećim šampionatima za mlade.

GOST ARENE: JELENA ŠKERović, ČLAN POLJSKOG ŠAMPIONA VISLE IZ KRAKOVA

Tajna uspjeha je u radu

PODGORICA - Kako se u Krakovu odmara, onda ne bi ni začuđilo da **Jelena Škerović** ostatak života prove u ovom poljskom gradu. Sve te silne titule koje je osvojila – tri šampionke i kup, najbolja su joj preporuka da ostanak karijere provede u Visli, jednoj od najjačih evropskih ekipa. A za Jelenin uspjeh u dresu ovog evroligaša nikad nije bilo tajni. Rad i samo rad je nešto na što je ova crnogorska igračica navikla još u maticnom klubu - Budućnosti, a nastavila u Visli, gdje je tokom tri sezone uspjela da izbori i sačuva mjesto prvog plejmejkerke ekipa.

- To je nešto što je, valjda, nama, sportsima sa ekstra prostora urođeno. Taj talenten je rijetkost koji se mora njegovati i radom nadograditi. Istina je da se samo radom, ne mislim pritom samo na onaj u treninzima, već i dodatnim stiže do rezultata. To je meni bilo jasno još kada sam prvi put debitovala u Visli prije tri godine. I dalje se toga pridržavam, već lično najgore je za mene ako se, što je rijetkost, na treningu dobro ne umorim – jasna je Jelena.

Velikost iskustva je stekla igrajući u jakoj poljskoj ligi. Mnogo je naučila. - U inozemstvu, pogotovo u organizovanim klubovima sa evroligaškim ambicijama, sve se stvari postavljene na mjestu. Nema tu puno priče i filozofije. Tvoje je da odigras najbolje što znas. Nedopustive su neke veće oscilacije, a pritom je važno, i to na vrijeme shvatiti, da konkurenca uvijek »diše za

lu, jer je ranije bio bolji u kup nadmetanju. Međutim, u finalnoj seriji, u kojoj su vodili sa 3:1, dogodio se preokret. Na srceu on je bio u korist košarkašica iz Visle, koji su uspjele da sačuvaju trofej, koji su osvojile prošle godine. - Bila je to paklena serija. Gubili smo i bili na domaćem porazu, ali taj šut na četiri sekunde prije kraja i pogodak, kada smo smanjili vođstvo Gdinji, ispostavio se da je bio i presudan. One su psihološki pale, iako su za finale doveli nekoliko jakih igračica, to smo iskoristili i osvojili titulu.

Zbog odličnih izdanja, ali i nesporim ljudskih kvaliteta, Jelena je po završetku šampionata produžila saradnju do završetka naredne sezone, ali sa otvorenom mogućnošću da se saradnja nastavi još dvije godine.

- Nijesam puno razmisljala kada mi je ugovor ponuden. Naravno, bilo je još nekih otvorenih ponuda, međutim nijesam taj tip koji eksperimentiše. Jer, zašto bih mijenjala nešto što je dobro, tim prije što ćemo vjeroatno za narednu sezonu biti jači i to mnogo, što je šansa da ostavimo bolji rezultat u Evroligi.

A.M.



Jelena Škerović



Restoran: KOMOBA KRUSI:
HERCEG NOVI,
SEĆAŠČE 5, BANJICA
TEL: +382/0/8032328
FAX: +382/0/322636
Kuhinja:
RIBLJA, INTERNAČIONALNA
Radne vrijeme: 12-01
Narudžbe:
VIZA, MASTER, DINERS, CIR

Održati ili lignje punjene prljavom sirom, grčebić u bijelim vina, „Mjevar platu korkovača Krusija“, Ramečnik štak, hobotnicu na žaru i... za desert potencijalno istaknu, tulsišnik, palatinke i ūzur.

Črvene cete nad řekom autonomnim vinskih vina (Velebit, Mihaljević, Bonati, Škarles de France, Taković, Polip, Posup i, na katu 11, na početku Vlanači Potonjel, Šampanske svjetske klase (Don Perignon), Moët & Chandon Brut).

Kolegi najčešćih vina u vinoteku kompanije se i najznamenitija vina slovenskih vinara: Križančić, Simčić, Štruk, Bančić-Hrvatskih Matuzaka, De Gruy, Cattauškarski, Morešić, PZ, Pasipčari, abitanci Podrum Alekandrovic, Tannus-Walevo...

Na bonitu, mafija arvo na sve, jekovit, četvrti najbolji na mjestu, engleskom i ruskom jeziku.

Objekt raspolaže sa 150 mjestima.

Uložiti se (kukat) jahni i trobova, u ovom malom dijelu raja ruvati se i prstenati za još 20 džurnih metara, sa mpučuću tankovima vode i prilikom u električnu mrežu.

Često služi ovjek posebno istči i inistruju da probate je „Bile i rezat i gambonat“, zakusku Komoba Krusija, za predstavu, a potom itku ispod sača (kokot, Brijan...

Uskoro u Crnoj Gori!

Info: 067 605 011

AKRAPOVIĆ
Exhaust System Technology

Kawasaki
Let the good times roll.

SHOEI

Uskoro u Crnoj Gori!

Info: 067 605 011

PREDSEDNIŠTVO KSCG IZABRALO SELEKTORE MUŠKE I ŽENSKE SENIORSKE REPREZENTACIJE

Vujošević i Baletić na klupama „crvenih“

Seniorska reprezentacija već počela da dobija pozive za prijateljske utakmice



Sa jučerašnjeg sastanka u Podgorici

PODGORICA - Prvi selektor seniorske košarkaške reprezentacije Crne Gore je **Dušan Vujošević**. Ono što je „ARENA“ najavljuvala na neki način i „zatratio“ i „Arenin“ navijački sajt, potvrđilo je jednoglasnom odlukom Predsedništvo Košarkaškog saveza Crne Gore na jučerašnjoj sjednici u hotelu „Crna Gora“ u Podgorici.

U konkurenциji za selektora razmišljalo se i o **Dušku Ivanoviću**, ali su razgovori sa ovim trofejnim stručnjakom iz Crne Gore bili nemogući zbog obavezujućih pravila koje donosi trenerški angažman u španskoj ligi. Vujošević je privatno višegodišnji saradnik sa KSCG, a njegov izbor je motivisan time što je poznat po dobroj saradnji sa mlađim igračima i što je već uspješno saradivao sa većinom potencijalnih kandidata za seniorsku reprezentaciju, koja je već dobila prve pozive za odigravanje prijateljskih utakmica i turnira, a uskoro će biti promovisani i termin prve akcije seniorske reprezentacije Crne Gore.

Za selektora ženske seniorske reprezentacije izabran je poznati košarkaški trener **Miodrag Baletić** jer prethodni selektor **Momir Milatović**, zbog klupskih trenerških obaveza u Kini, nije mogao odgovoriti programu rada reprezentacije.

Predsedništvo je privatno izvještaje o takmičenjima u Oportuniti ligi. Prvoj „A“ ženskoj ligi, Prvoj „B“ i Drugoj muškoj ligi, kao i ligama mlađih. Sa posebnim ponosom Predsedništvo je istaklo da je u ligama mlađih kategorija učestvовало 147 ekipa sa skoro 3000 mlađih košarkaša i košarkašica.

Lukšićev „debi“

NA JUČERAŠNJOJ sjednici "debitovao" je novi član Predsedništva - Igor Lukšić, ministar finansija u Vladu Crne Gore. Lukšić je na predlog Predsedništva izabrao Skupština KSCG.

Premre atmosferi na današnjoj sjednici Igorov "debi" bi trebao da bude uspešan...

Uvojen je i izvještaj sudijske komisije, a posebno načinost izražena je Oportuniti bunti zbog sponzorstva u TV Atlas zglob direktnih prenosa utakmica Prve lige.

Predsedništvo se upoznalo sa predlogom novog sistema takmičenja u Prvoj ligi, koji je stigao od Direktorijuma Oportuniti lige. On

podrazumijeva proširenje Prve lige na deset klubova, kasnije formiranje Super lige sa pet najboljih ekipa i Budućnosti, koja bi se tek tada priključila domaćim ligaškim takmičenjima, da bi se prvenstvo završilo plej-offom četiri najbolje plasirane ekipe Super lige.

Pošto je aktuelnost ovog predloga vezana za činjenicu da li će Budućnost igrati u ULEB Kupu, Predsedništvo je odložilo razmatranje ovog predloga i obavezalo Stručni savjet da pripremi analizu njegovih dobitnih i loših strana. Tematika vezana za sistem takmičenja razmatraće se na narednoj sjednici Predsedništva.

DR.DRAŠKOVIĆ

PREDSEDNIŠTVO je privatilo program priprema i upoznalo se sa kalendarom evropskih prvenstava na kojima će učestvovati reprezentacije Crne Gore. „Crveni“ tokom jula i avgusta biti raspoređeni od Makedonije do Litvanije.

Na evropskim prvenstvima "B" divizija mlađa muška reprezentacija će igrati u Poljskoj (6.07. do 15.07.2007.), mlađa ženska reprezentacija u Litvaniji (13.07. do 22.07.2007.), juniori u Bugarskoj (3.08. do 12.08.2007.), juniorke u Rumuniji (29.06. do 8.07.2007.) kadeti u Makedoniji (20.07. do 29.07.2007.), kadetkinje u Italiji (27.07. do 5.08.2007.), dok će pioniri nastupiti na otvorenom prvenstvu Europe u San Marinu od 2. do 7. jula 2007. godine.

Od Makedonije do Litvanije

O DOGOVORU SA VUJOŠEVICEM
VESELIN BAROVIĆ KAŽE:
Imaće za kafu...

- DUŠAN Vujošević nije materijalne uslove stavljao u prvi plan. Razumije i situaciju u našem Savezu i činjenicu da tek počinjemo da stvaramo reprezentativne fundamente i kada su u pitanju selekcije i druge organizacione obaveze. Rekao sam mu - nećes biti amatér, imaćeš za kafu. Dobiceš dnevnice da ne trošiš svoje pare. Kada dođe vremena, znam da ćeš biti i prava selektorska plata, ali i prava reprezentacija - objasnio je Veselin Barović aktuelne uslove Vujoševićevog selektorskog "DA".



BAROVIĆ: Možda nijesu dobro razmislili

- DOBILI smo predlog izmijene sistema takmičenja u Prvoj ligi od strane Direktorijuma Oportuniti lige, upoznali se sa njim i odložili ga. Najprije treba da na čisto budu stvari oko igranja Budućnosti u ULEB Cupu, sve dok to nije sto odsto izvjesno, priče koje to podrazumevaju s nepotrebne. Možda klubovi Oportuniti lige i nijesu o svemu dobro razmislili. Treba li pet klubova koji se ne plasiraju u Super ligu da završe sezonu sa 18 odigranih utakmica. Nijesam pristala da neko ko izgubi status ne igrat makar kvalifikacije da bi se vratio u prethodni ligaški status. Stručni savjet će pripremiti detaljni analizu o ovom predlogu i mi ćemo kao Predsedništvo sve to razmatrati na narednoj sjednici, kazao je poslije sjednice za "ARENU" Veselin Barović - predsjednik KSCG.

ODLIČAN START CRNOGORSKIH JUNIORA U KVALIFIKACIJAMA ZA SP ODBOJKĀŠA

Njemci na koljenima

Crna Gora - Njemačka 3:0

MARIBOR - Dvorana: "Lukna".
Gledalaca: 200. Sudije: Dikmenteppe (Turska) i Harianov (Bugarska). Rezultat po četvrtinama: (25:18, 26:24, 25:23)

CRNA GORA: M. Bojić, Čuk, Dobrković, Bošković, Kažić, Hadžifejzović, Dabović, Jovović, Ivanović, Čaćić, V. Bojić, Marković.
NJEMACKA: Erdman, Klefiš, Broshog, Kiner, Štab, Kaliberda, Špet, Herman, Fridrik, Umlaut, Bajer, Horn.

Crnogorska muška juniorska reprezentacija odlično je startovala na kvalifikacionom turniru za Svjetsko prvenstvo u Maroku (7. do 15. jula), koji je danas počeo u Mariboru. Izabraničica Cvetko Pajkovića savladali su u prvom kolu Njemačku sa 3:0 i svoj debi na ovakvim takmičenjima obilježili izuzetno dobrom igrom.

Malo ko je, naime, očekivao da će "crveni" tako uspešno startovati, tim prijeako se zna da su Njemci bili među osam najboljih na posljednjem Evropskom prvenstvu, a da su, recimo, selektor Srbije tada savladali sa 3:0. No, Dabović i drugovi nijesu tako mislili, zaigrali su agresivno, borbeno i stripljivo od prvog poena, i upravo zahvaljujući tim karakteristika stigli do velikog uspeha.

Naši juniori odigrali su prve set "za udžbenike". Sastavni taktički nadavisi opasnog protivnika, od prvog do posljednjeg poena držali konce igre

1. KOLO

Bjelorusija - Rumunija 3:0
Crna Gora - Njemačka 3:0
Slovenija - Srbija 3:0

2. KOLO (DANAS)

Bjelorusija - Njemačka (15)
Crna Gora - Srbija (17,30)
Rumunija - Slovenija (20)

u svojim rukama i stripljivo gradili put do pobjede. Kako se blžio kraj ovog djeteta susreta učečavali su prednost, tako da su Njemci uspjeli da osvoje samu 18 poena. U ključnim trenucima djelovali su sigurnije i samuvjerljivije od protivnika, primorali ga na brojne greške i vođstvo od 1:0 predstavljalo je uvod u konačan trijumf. Međutim, nije bilo lako doći do pobjede. Njemci su se povratili u drugom setu, uglašavom se igralo "poen za poen", nijedna od ekipa nije imala vođstvo veće od dva razlike, ali u trenucima kada se set omio mladi crnogorski odbokasi bolje su se snasli. Bili su staložniji i sigurniji i dobili ga na razliku - 26:24, a vođstvo od 2:0 donjelo im je dodatnu sigurnost.

Startna postava u kojoj su bili Dabović, M. Bojić, Hadžifejzović, Kažić, Čuk, Ivanović i libero Dobrković odlično je odigrala i treći set, koji je bio gotovo identičan drugom. Ponovo su obe rivale "kopala" svaki poen, nijedan nije mogao da stekne opipljivu prednost, ali je u završnici koncentracija "crvenih" bila bolja. U finisu su odigrali bez greške i tako stigli do konačnog trijumfa.

- Iznenadili smo sve, a čini mi se najviše Njemce. Očigledno nijesu ni slutili da možemo tako dobro da odigramo - kaže Cvetko Pajković, trener Crne Gore. - Vjerovatno nijesu imali informacija o nama, dok smo ih mi dobra "skenirali" i taktički se do detalja pripremili. Momci su ispoštovani dogovor, tokom čitavog susreta ga se pridržavali, grijesili manje od protivnika i zasluzeno slavili. Njemci su bili potpuno zatečeni i poslige meča vidno rezignirani, valjda ni sami svjesni da su izgubili. Uz Sloveniju, Srbiju i Bjelorusiju važili su za favorita, međutim, pokleli su već na prvom koraku.

Za nas je ovo veliki uspeh, jer prvi put igramo u ovako jakoj konkurenčiji. V.D.



Iznenadili sve, a čini se najviše Njemce: Marko Bojić

Srbija još teži ispit

NAŠI juniori danas će odmjeriti snage sa selekcijom Srbije, koja je uz domaćina na važila za prvo favorita turnira. Međutim, sinoć je poražena od Slovenije i teško da se može nadati osvajajuju prvo mjesto, međutim, ne treba sumnjavati da će protiv "crvenih" igратi punom snagom.

- Igramo sa izuzetno kvalitetnom selekcijom, ali to ne znači da ćemo se predati bez borbe. Pobjedom nad Njemicima napravili smo dobar uvod, tako da ćemo protiv Srbije igратi psihološki rasteraćeni - ističe Pajković. - Cilj nam je da pružimo još jednu kvalitetnu partiju a, ukaze li se prilika za još jedno iznenadjenje, značemo da je iskoristimo. Ne smije nas zahvatiti euforija, jer nam je i dalje svaki osvojeni set veliki, ali mislim da možemo dobro parirati i Srbima.



UTAKMICOM POLJSKA - KINA SJUTRA POČINJE 18. IZDANJE SVJETSKE LIGE ODBOJKĀŠA

Brazil brani trofej

"Karioke" važe za prvo favorita

po četiri (Brazil, Kanada, Koreja, Finska - "A", Francuska, SAD, Japan, Italija - "B", Rusija, Kuba, Egipt, Srbija - "C", Bugarska, Argentina, Kina, Poljska - "D")

"D" nadmetće se za što bolji plasman, a šest će ih se naći na završnom turniru u Katovicima, koji će se održati od 11. do 15. jula. Osim domaćina Poljske, koja je siguran učesnik, za trofej će boriti pobijednička grupa, dok će jedna od selekcija dobiti "vajld kard" od Svjetske odbokaske federacije (FIVB).

Kao i prethodnih nekoliko godina, glavni favorit je Brazil - selekcija Bernarda Rezende domaćina na svim takmičenjima, od kontinentalnih, preko svjetskih prvenstava do olimpijskih igara. U svjetskoj ligi "karioke" su trijumfovale u posljednje četiri godine, a prije toga na tron su se popeli dva puta (2001. i 1993.). Kako njihova najbolja selekcija nije pretrpela veće



Prošle godine bili najbolji: Brazilci proslavljaju osvajanje Svjetske lige

izmjene u odnosu na prošlu sezonu, jasno je da će Žiba, Nalbert, Dante i drugovi učiniti sve da ponove uspjehe iz ranijih sezona i pokažu kako je ova mogućnost u stanju da još vlađa svjetskom odbokaskom scenom.

Svi ostali, a među onima koji mogu

da se umiješaju u borbu za najviši plasman su Poljska, Rusija (pobjednik 2002.), Srbija, Francuska, Italija (tri-

Selekcija Srbije u Rusiji

NA STARTU Svjetske lige reprezentacija Srbije, koja će prvi put igrati kao predstavnik samostalne države, sastaje se u Moskvi sa Rusijom. Dvomeću dviju selekciju koje važe za favorite u grupi "C" održće se u subotu i nedjelju, a srpska selekcija biće oslabljena neigranjem prvega srednjeg blokera Andrije Gericu, dok je nastup korektora Dejanu Bojoviću pod znakom pitanja.

- Nemamo imperativ pobjede u Moskvi, nego je to prilika da mlađi igrači stižu iskustvo za Evropsko prvenstvo. Konkurenčija u našem timu je velika i to je dobro, a uzdamo se u ambiciju, mlađost i hrabrost - kazao je pred put u Rusiju Igor Kolaković, selektor reprezentacije Srbije.

IZ RSCG

Pionirska prvenstva u junu

D.V.

PODGORICA - Pionirska prvenstva Crne Gore za rukometare i rukometarice održaće se početkom juna. Djekočice (igracke rođene 1992. godine i mlađe) takmičiće se 9. ili 10. juna, zavisno od broja prijavljenih ekipa. Kod dječaka, šampionat će se održati u dvije faze. Prva takode 9. ili 10. juna, s tim što će biti organizovano u dvije grupe ("sjever" i "jug"). Po dvije vječoplasirane ekipe nastupiće na finalnom turniru 16. ili 17. juna, kada će pasti odluka o pravku države u ovoj konkurenčiji.

D.V.



Dejan i Željko Zarubica

Šampioni u karateu i fudbalu

NIKŠIĆ - I u zemljama koje u sportu na hiljadu puta više nego Crna Gora na prste se mogu pobrojati vrhunski takmičari. Put do tog zvanja je dug i težak. Jasno je treba na pretek talenta, rada, sreće ...

Ali, zaista i u sportu važi ona narodna "Po jutru se dan poznaje", onda Nikšićani Dejan i Željko Zarubica biće rijetko uspiješni. Jednostavno ne zna se za koji su sport bolje predredena ova dva dječaka.

Reći ćemo najprije da su izuzetno perspektivni karatisti jer smo ih zatekli u "Onogostovoj" sali kako rade s trenerima s Dragoljubom Fatićem i Dejanom Ivanovićem. Iznedio je ovaj nikšićki klub mnogo šampiona, ali među onima od kojih se najviše očekivalo i očekuje, svakako, su i braća Zarubica. Do sada su osvojili po šezdesetak medalja. Jednako dobri u karama i borbam, višestruki šampioni bivše državne zajednice, a u novoj državi su bez konkurenčije. Dejan trenira osam godina, a Željko, iako je mladi godinu, godinu duže, jer je kao četvogodišnjak izasao prvi put na tatami.

Stručnjaku kakav je Dragoljub Fatić često padeže rukom i da od mnogo manje talentovanih dječaka stvari makar primjerice sportiste, samo ako su oni željni učenja, ali je Željko Zarubica, kaže, milina raditi.

Naravno, kao po nekom pravilu, najbolji su uvijek skruti na rješenja, nenametljivi... Međutim, rezultati govore sve o njima, ali i rješenju trenera.

Hale Zarubice i u FK Sutjeska. Treneri Medin, Miličević i Mijanović. Dejan igra za starje pionire, kapiten je tima, a i crnogorske reprezentacije, ali Željko je kapiten Sutjeske Čete mladih pionira. Vjeruj braća da će još dugo moći biti uspješni na tatamiju i u njenom tepihu staciona kraj Bistrice. Podjednako dok se ne odluče kojim će putem dalje, nadaju se da će imati koliko i do sada razumijevanja kolektiva škola "Milija Nišićević" i "Olga Golovčić". Motiva im ne fali, imaju podršku roditelja, treneri kakvi se samo mogu poželjeti... Ra.P



PRED 18. IZDANJE BOKSERSKE REVIE „JADRANSKI BISER“ U BUDVI

Mečevi najboljih

Na turniru bokseri iz Crne Gore i Srbije, Rusi otkazali



Sa prošlogodišnjeg spektakla u Budvi

samo na prostorima eks Jugoslavije već i Evropu. On je, inače, veliki prijatelj Crne Gore i uvijek se rado odaziva svakom pozivu, a nedavno je i vodio meč između Crne Gore i Albanije u

Sportskom centru "Morača". Početak bokserske priredbe, koja će se održati u subotu 26.maja, zakazan je za 20 časova.

D. PEROVIĆ

BIJELA BRODOREMONT NEUSPJEŠNA U DUELIMA SA VALOM Ivanovski: Nijesmo mogli više i bolje

Pojačanja za Kup Mediterana



Trenjer Ivanovski savjetuje svoje igrače

tivnik slabo smo odradili nekoliko napada. Posebno loše odigrali smo sa gračem više, a bilo je prilično grešaka u obrani. Gosti su odigrali jako u obrani i držali nas svoje vrijeme na distanci od golfa. Kad se sve sabere, Val se zasluzeno plasirao u LEN kup, mada smo i mi uz male više sreće mogli biti uspješniji u ovim mečevima.

Zaključio je Zoran Ivanovski.N.K.

KOTOR - Sjutra će vaterpolisti Primoraca u Igalu pokušati da pobedom krenu finalnu seriju mečeva sa Jadrano za titulu prvaka Crne Gore. Poslije tri utakmice s Budvanskim rivijerom, trener Kotorana Ranko Perović ima potpuno jasnu sliku odlika, ali i slabosti svoje ekipe. A, istovremeno, dobro zna koliko vrijedi i sastav Jadrana.

- Možemo igrati sa Novljanim bez ikakvog kompleksa. To smo pokazali u svim ovogodišnjim duelima sa Jadrano, bilo u Kotoru, ili

Opomene Uskokoviću i Sredanoviću

ZBOG isključenja s pravom zamjene na utakmici Primorac-Budvanska rivijera 15:10, kada je sudija Dejan Adžić kod rezultata 8:4 isključio Uskokovića a kod rezultata 10:6 Sredanovića disciplinski sud je sproveo uobičajeni postupak.

Vaterpolisti Budvanske rivijere kažnjeni su samo opomenom.

Bokeljski derbi je davno dobio sve karakteristike velikih mečeva



Momenat sa majstorice Primorac - Budvanska rivijera

početka prvenstva govorio da je cilj njege ekipa titula prvaka.

Šampionskoj tituli potajno sanja i rukovodstvo kluba iz Kotoru, respektujući Jadrana, ali imajući na umu potencijal vaterpolista Primoraca koji mogu u optimalnom izdanju pobjediti gotovo svakog suparnika.

Dakle, uoči premijere bokeljskog

Tomašević se vraća kući

OMLADINSKI reprezentativac Srbije Petar Tomašević koji je junior prešao iz Primorca u Crvenu zvezdu, na spisku je želja kotororskog kluba u predstojećem prelaznom roku.

Prema rješenju člana uprave Damira Mandića, u toku su kontakti sa Tomaševićem, kao i sa njegovom porodicom koja živi u Kotoru i vrlo je blizu konačnog dogовора da u narednoj sezoni brani boje Primoraca, pogotovo što je mjesto beka i dalje jedno od problematičnih u stavu.

- U kontaktu smo i sa još nekoliko vaterpolista koji su ponikli u Kotoru, a sada igraju širom Evrope jer je naša želja da što više Kotorana učitavimo u matični klub. Za rješavanje ključnog pitanja, centra, u igri su nekoliko afirmisanih vaterpolista iz raznih zemalja i nadam se da ćemo tokom prelaznog roka rješiti i to pitanje - rekao je Damir Mandić.

U kotorском klubu, dakle, namjeravaju da za naredni ciklus takmičenja u evropskim kupovima, kao i na domaćoj sceni, stvore personalno mnogo jači sastav.

pripreme svih aktera za finalne mečeve biti onako kako dolikuje utakmicama koje odlučuju o prvaku države.

Bokeljski derbi je davno dobio sve karakteristike velikih mečeva, a ovaj nosi posebnu težinu jer je uvod u odlučujući trku za titulu prvaka Crne Gore. D.DAVIDOVIĆ

SKUPŠTINA VPSCG ZAKAZANA ZA 2. JUN Izbor radnih tijela

PODGORICA - Sjednica Skupštine Vaterpolo saveza Crne Gore, na čijem će se dnevnem redu naći devet takmičaka, održće se 2. juna u Igalu. Pored članova Skupštine VPSCG, na čelu sa predsjednikom Borom Mačevićem, sjednici će prisustvovati predsjednik VPSC Šrđan Kovačević, generalni sekretar Dejan Adžić, predsjednik suda VPSCG Milorad Murišić, Predrag Bjelobrković, predsjednik Nadzornog odbora, Andrija Popović predsjednik Stručnog savjeta i selektor Petar Porobić.

Kao prva tačka dnevnog reda biće izbor radnih tijela Skupštine. Nakon toga, na redu će doći Izvještaj o radu VPSCG između dvije sjednice Skupštine, potom verifikacija novih članova Upravnog odbora, usvajanje završnog računa VPSCG za 2006. godinu, pokretnje inicijative za donošenje odluke o broju glasova članova Skupštine VPSCG.

Pod šestom tačkom dnevnog reda zavedeno je usvajanje Pravilnika o vaterpolu takmičenju u okviru VPSCG, potom usvajanje Pravilnika o registraciji i pravu nastupa vaterpolista u VPSCG, verifikacija Statuta udruženja vaterpolo sudija VPSCG.

A.M.

VATERPOLISTI VALA OSVAJANjem ČETVRTOG MJESTA ISPUNILI PLAN

Kako u Evropu

KOTOR - Vaterpolisti Vala iz Prčanja pobedom nad Bijelom u dvije utakmice ostvarili su zacrtani cilj - četvrtovo mjesto u prvoj sezoni prvenstva Crne Gore. Tačan plasman otvara vrata učešća ekipi Vala u evropskom kupu LEN i poslije kratkotrajne radosti zbog izlaska u Evropu, sada već počinju konkretni poslovi i neizvjesnost - može li Val da se uključi u evropsko takmičenje.

- Naš cilj na početku sezone je bio četvrtovo mjesto i sticanje prava igranja u ovom evropskom kupu. To smo ostvarili i razumljivo što nas sportski motivi podstiču da se oprobamo i na međunarodnoj sceni. U pripremi za tako nešto moramo obaviti razgovor sa predstavnicima Primoraca čiji je zapravo kadetski sastav branio boje Vala, a i obezbijediti finansijska sredstva za učešće u jednom takvom takmičenju - rekao je sekretar Vala pojavu među evropskim klubovima, D.DAVIDOVIĆ

Dakle, pauza na takmičenju, koja je počela za ekipu Vala, istovremeno je početak drugih vrlo raznovrsnih aktivnosti u organizacionom smislu, kako bi do predvidenog roka Val konkurisao, a ipak ispunio svoje uslove, za učešće u takmičenju za trofej LEN.

Bio ti to prvi izlazak ovog malog kluba na evropsku scenu i ispunjenje ambicija prijatelja kluba da se Val

pojavlji među evropskim klubovima.

D.J. DAVIDOVIĆ

Detalj sa utakmice bokeljskih rivala: Blagoje Ivović (Jadrana)

KOTORANI ODLUČNI DA PREKINU DUGOGODIŠNJU SUPERIORNOST NOVLJANA

Bez kompleksa u finalu

Bokeljski derbi je davno dobio sve karakteristike velikih mečeva

Tomašević se vraća kući

OMLADINSKI reprezentativac Srbije Petar Tomašević koji je junior prešao iz Primorca u Crvenu zvezdu, na spisku je želja kotororskog kluba u predstojećem prelaznom roku.

Prema rješenju člana uprave Damira Mandića, u toku su kontakti sa Tomaševićem, kao i sa njegovom porodicom koja živi u Kotoru i vrlo je blizu konačnog dogovora da u narednoj sezoni brani boje Primoraca, pogotovo što je mjesto beka i dalje jedno od problematičnih u stavu.

- U kontaktu smo i sa još nekoliko vaterpolista koji su ponikli u Kotoru, a sada igraju širom Evrope jer je naša želja da što više Kotorana učitavimo u matični klub. Za rješavanje ključnog pitanja, centra, u igri su nekoliko afirmisanih vaterpolista iz raznih zemalja i nadam se da ćemo tokom prelaznog roka rješiti i to pitanje - rekao je Damir Mandić.

U kotorском klubu, dakle, namjeravaju da za naredni ciklus takmičenja u evropskim kupovima, kao i na domaćoj sceni, stvore personalno mnogo jači sastav.

pripreme svih aktera za finalne mečeve biti onako kako dolikuje utakmicama koje odlučuju o prvaku države.

Bokeljski derbi je davno dobio sve karakteristike velikih mečeva, a ovaj nosi posebnu težinu jer je uvod u odlučujući trku za titulu prvaka Crne Gore. D.DAVIDOVIĆ

NOVLJANI SE JUĆE VRATILI SA MINI PRIPREMA IZ SPLITA



Spremni za Kotorane

KRIVOKAPIĆ: Ne bi bilo dobro da naprave brejk, a nadam se da će moji igrači znati da se nose sa obavezom koja im predstoji

PODGORICA - Vaterpolisti Jadrana za prvu finalnu utakmicu plej-off-a u kojoj će biti domaćini u petak kotorškim Primorcima, pripreme su finisirali u Splitu, gdje je Mornar izšao u susret Novljanim i sve učinio kako bi se i prijatelj osjećali, ali i formu podigli na što tečivo.

Zadovoljan je radom i trener novljanskog tima Veselin Krivokapić.

- Koristite su nam ove mini pripreme. Mornar nam je izšao u susret, radiši su na treningima upravo onto što je nama trebalo i odgovaralo i mogu biti zadovoljan kako je sve proteklo. Kako desetak dana niješmo imali utakmice, a ni sparing treninge, igrači su se uželi

jedno ovakvog rada, koji nam je, prije svega, poslužio za podizanje forme za odlučujuće borbe koje nas očekuju sa Primorcem - kazao je Krivokapić.

Malo glavobolju treneru Jadrana zadao je kapiten Miloš Šćepanović, koji je optimista, ali ovaj mlađi stručnjak je optimista i smatra da će svi igrači maksimalno spremni dočekati posljednje prvenstvene obaveze.

- Sama činjenica da igramo za titulu je dovoljna motivacija mojim igračima. Svjesni smo da naša očekuje teška finalna serija, posebno se da odnos na prvi duel u kojem smo mi domaćini. Upravo zbog toga, kada je zatvoren

čas, igrači su se učinili snažnije i snažnije. Na pitanje da li je optimista, nekad išao je naš cilj - zaključio je Krivokapić.

- Naravno da jesam. Dupla kruna je naš cilj - zaključio je Krivokapić.



Četvrtak, 24. maj 2007.

VATERPOLO Partizan pregazio Posilipo

BEOGRAD – Vaterpolisti Partizana igraće na finalnom turniru Evrolige (12. juna), a plasman na fajnal-foru izborili su još dubrovački Jug, aktuelni evropski prvak, italijanski Pro reko i Olimpijakos

Veliko iznenadenje priredili su sinoć Beogradani na Banjici jer su u četvrtfinalu eliminisali super-jaki napuljski Posilipo i to poslije ubjedljive pobjede od 13:7 (3:2, 2:1, 4:1, 4:3). U prvom meču, u Napulju, beogradski tim je takođe slavio sa 7:6. Ključnu prednost domaćin je napravio u drugoj četvrtini, kada je stekao tri gola razlike, a heroj je bio Filip Filipović, koji je postigao pet golova, od toga četiri u prvom poluvremenu. Po dva gola za Posilipo postigli su Boris Zloković i Vanja Udovičić, dok je drugi crnogorski reprezentativac Nikola Janović zarađao tri isključenja do poluvremena.

Završeno je takmičenje u LEN kupu, a šampion je Sintez iz Kazanja, koji je u revanšu kod kuće poražen od Šibenika sa 10:9, ali zbog dva gola prednosti iz prvog meča (u Šibeniku bilo 12:10), Rusi su očekivano slavili. Najefikasniji u timu iz Kazanja bio je Danilo Ikoninović sa tri gola, a naš reprezentativac Vladimir Gojković sa jednim pogotkom doprinio je uspjehu ovog tima.

TV DANAS




- 12:30 - RUKOMET: Slagelse – Lada, finale Lige šampiona (R)
- 14:02 - Fleš sport 1
- 18:02 - Fleš sport 2
- 20:05 - Sportski veterani
- 23:30 - Studio sport 2
- 21:30 - FUDBAL: Finale Lige šampiona (R)

Novi trijumf Sparsa

KOŠARKAŠI San Antonija poveljili su 2:0 protiv Jute u finalnoj seriji Zapadne konferencije NBA lige, pošto su u drugom meču zabilježili trijumf (105:96). „Sparsi“ su ostvarili i novi klupski rekord u broju postignutih trojki u doigravanju pogodivši 13 šutova iz linije 7,24 metra. Najefikasniji kod domaćina bio je Tim Dankan sa 26 poena, dok je Manu Dinobili ubacio 17. Sa druge strane, Karlos Buzer je imao 33, a Deron Vilijams 26 poena.

U meču broj dva, San Antonio ni u jednom trenutku nije ispuštao vođstvo. „Sparsi“ su imali 17 poena prednosti na poluvremenu i „plus 22“ u trećoj četvrtini, prije nego što su gosti, kao i u prvom meču, uspjeli da smanje zaostatak - devet minuta prije kraja bilo je samo 83:76 za San Antonio.

Sparsi, međutim, ponovo nijesu dozvolili preokret. Brus Bouen pogodio je u tim trenucima dvije trojke za novo ubjedljivo vođstvo domaćih.



Toni Parker predvodio San Antonio do druge pobjede

Oba koša, Bouen je postigao na asistenciju sjajnog Tonija Parkera, koji je iz napada u napad, brzim prodor-

ima, razbijao odbranu „Džezeru“ i dijelio lopte saиграčima. Francuski reprezentativac meč je završio sa 17 poena i čak 14 asistencija.

Dankan je, pored 26 poena, imao i 14 skokova, 5 blokada i 4 asistencije, a ovo mu je 11 uzastopna utakmica u kojoj je postigao više od 20 poena.

San Antonio je tako stigao na pola puta do velikog finala NBA plej-ofa. Sa druge strane, „Džezeri“ mogu da nađu ohrabrenje u činjenici da su ove sezone bez poraza kod kuće u plej-ofu i da su, tokom ligaškog dijela takmičenja, zabilježili obje pobjede nad Sparsima u Solt Lejk Sitiju gdje će se odigrati naredne tri utakmice.

Memphis će biti tek četvrti na redu, iako je u protekloj sezoni imao najlošiji učink u NBA ligi, a samim tim i najveće šanse da dobije pravo prvog pika na draftu.

Na draftu će biti sedam igrača koji su igrali u finalu NCAA 2007: Žoakim Noa, Al Horford, Kori Bruer i Torean Grin sa Florida koledža, kao i Greg Oden, Majk Konli Džunior i Dekin Kul sa Ohajo Stejta. Uz njih će biti i Kevin Duran iz Tekksasa i Brendan Rajt iz Sjeverne Karoline.

NBA Draft 2007 biće održan 28. juna u Njujorku.

TENIS - U MALEZIJI UGOVOREN EGZIBICIIONI MEĆ Sampras protiv Federera

DVOJICA najboljih tenisera svijeta u posljednjih 20 godina, Rože Federer i Pit Sampras odigrat će egzibicioni meč u Kuala Lumpuru, povodom 50.-godišnjice nezavisnosti Malezije.

Prvi reket planete Švajcarac Federer, kome četiri trofeja nedostaju da dostigne Samprasovih 14 Gren-slem titula, u novembru će odmjeriti snage sa 35-godišnjim Amerikancem u dvoboju nazvanom „Sukob svih vremena“.

- Još sam rekorder po broju titula sa Gren-slem turnira, ali sam siguran da će me Rože nadmašiti jednog dana. Ovaj meč biće pravi spektakl jer još mogu da pariram Federeru. Osim toga, sjetno je da tenis što će meč biti održan u Aziji - rekao je Sampras, koji je do sada samo jednom „ukrstio rekete“ sa švajcarskim igračem.

Bilo je to 2001. godine u četvrtom kolu Vimbliona, kada je Federer u pet setova prekinuo pobjednički niz Samprasa od čak 31 trijufa zaredom u „Ol Ingland klubu“.

- Igrati protiv Pita je za mene ostvarenje sna. Jako se radujem meču sa Samprasm i posjeti Maleziji - izjavio je prvi teniser svijeta.

Inače egzibicioni dvoboј biće odigran 22. novembra u sklopu proslave nezavisnosti Malezije, koja će uključivati i promovisanje turnira Malezija Open, kao i drugi po redu čelindžer turnir.



Prvi reket svijeta: Rože Federer

Čelendži i na Vimbldonu

NAJPRESTIŽNIJI teniski turnir na svijetu Vimbldon pridružiće se Australian Openu i US Openu kao treći Gren-slem turnir na kojem će igrači moći da provjeravaju odluke linijskih sudija takozvanim uređajem „Oko sokolovo“. Za razliku od turnira u Njujorku i Melburnu, igrači će na Vimblدونu moći da tri puta zatraže provjeru odluka linijskih sudija, dakle jedan više nego na Australian i US Openu.

Nova tehnologija nazvana „Oko sokolovo“ moći će da se koristi na centralnom terenu, dok će stara tehnologija sa infracrvenim zracima, koja se koristi samo prilikom serviranja, biti prebačena na terene 2, 14 i 18.

- Igranje na travi dosta se razlikuje od igranja na ostalim podlogama, a posle ove godine neće biti kontrole servisa infracrvenim zracima, odlučili smo da igračima omogućimo tri čelendža po setu - rekao je izvršni direktor „Ol Ingland kluba“ Jan Riči.

pozovite PLUS pozovite

9712

NON STOP 24h

NAJSIGURNIJE NAJUDOBNIJE

9712

VAMA NA USLUZI



OMNIAUTO - AS

UI. Džordža Vašingtona b.b. (kod Hrama)
Tel: 069/777-887

NA NOVOJ ADRESI!

REZULTATI

FINSKA I

Oulu	- TPS	1:3 (1:2)
Helsinki	- Tampere	0:2 (0:2)
Jaro	- Honka	1:2 (1:1)

RUMUNIJA I

Kluž	- Farul	1:0 (0:0)
Nacional	- Rapid B.	4:0 (2:0)
Petrosani	- Steaua B.	0:2 (0:1)
Neamt	- Dinamo B.	2:2 (1:1)
Otelul	- Politehnika	3:1 (3:0)
Panduri	- Arges	2:1 (0:1)
Poli T.	- Vaslui	2:2 (1:1)
Unirea	- Gloria B.	0:1 (0:0)
U. Krajob	- Arad	2:1 (2:1)

UKRAJINA I

Tavria	- Zoria	1:2 (1:2)
Vorskla	- Metalist	2:2 (1:0)
Sahtyor	- Dinamo K.	2:2 (1:1)

FUDBAL

Bordo kažnjen 2,5 miliona

FUDBALSKI klub Bordo moraće da platí 2,5 miliona eura svom bivšem treneru Eliju Bopu koji je otpušten još 2003. godine. Sudija koji je vodio slučaj procjenio je da se radi o jednotrannom raskidu radnog ugovora od strane kluba i pored toga što su zvanični Borda tvrdili da je Bopu ponuđeno drugo mjesto trenera u klubu.

Bop je 1997. preuzeo „žirondince“, koje je 1999. godine doveo do titule u Francuskoj. Kola su kasnije krenula nizbrdo, a jednostrani otkaz na kraju će skupo koštati Bordo koji će dobro morati da odriješi kesu.

Pored toga, Bop bi i na terenu mogao da dođe do revansa - aktuelni trener Tuluza očekuje odluku Francuske fudbalske lige (LFP), koja bi klubu trebalo da dodijeli tri boda „za zelenim stolom“ iz susreta sa Nantom, kada su navijači „kanarinaca“ prekinuli susret.

ĐIRO D'ITALIJA Petakiju 11. etapa

ITALIJAN Alessandro Petaki (Milan) pobednik je 11. etape biciklističke trke Điro D'Italija pošto je 198 kilometara dugu dionicu od Seravale Skrivie do Pinerola prošao za 5 sati, 46 minuta i 59 sekundi.

U pobedničkom vremenu kroz cilj je, kao drugoplasiirani, prošao i njegov zemljak Gabriele Balduci (Akva-Sapone), dok je treći bio Australijanac Robi Mekjuen (Prediktor-Loto).

U generalnom plasmanu u vođstvu je dalje Italijan Andrea Noe (Likvitas) ispred zemljaka Marsija Brusenjina i Spanca Davida Aroja Durana.

Arena

PRVI DNEVNI SPORTSKI LIST U CRNOJ GORI

Izdavači:

Pobjeda AD
izvršni direktor Dragan Šarović i
Lutrija Crne Gore AD
izvršni direktor Sava Grbović

Urednici:

Jovan Terzić (Pobjeda AD) i
Aleksandar Eraković
(Lutrija Crne Gore AD)

Adresa redakcije:

Bulevar revolucije 11
i Rimski trg 50 – Podgorica
E-Mail: sportska@cg.yu
arenapg@cg.yu
Web: www.arenacg.net
Telefoni:
(081) 246777 i (081) 235183
Marketing:
(081) 409500 i (081) 234302
Stampa: Pobjeda AD

Nissens

**HLADNJACI ZA SVE
TIPOVE AUTOMOBILA**